Službeni glasnik

OPĆINE GRADAČAC

Službeni glasnik izlazi po potrebi	**BROJ 10 / 2013 GRADAČAC 30.12.2013.god.**	"Službeni glasnik" izdaje Općinsko vijeće Općine Gradačac. Za izdavača: Nedžad Šećić, predsjedavajući vijeća. Štampa: "EKEprint" Gradačac

1.

DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA OPĆINE GRADAČAC
ZA PERIOD OD 2014.-2016.GODINE

U skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH» broj 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10,45/10 i 25/12), pripremljen je Dokument okvirnog budžeta koji je dio pristupa Srednjoročnog okvira rashoda za period 2014.-2016.godina.

Izrada Dokumenta okvirnog budžeta za trogodišnji period postala je uobičajena praksa na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Dokument okvirnog budžeta predstavlja preliminarni nacrt budžeta za 2014.godinu, te daje predviđanja za 2014-2016.godinu.

Osnovne projekcije makroekonomskih pokazatelja na nivou BiH , koje je uradila Direkcija za ekonomsko planiranje (DEP) za period 2014-2016.godina su slijedeće:

Tabela 1.

Indikatori	**2011.**	**Projekcije**				
		2012.	**2013.**	**2014.**	**2015.**	**2016.**
Nominalni BDP u mil.	27,24	27,496	28,023	29,118	30,621	32,339
Nominalni rast u %	3,10%	0,90%	1,9%	3,90%	5,20%	5,60%
Realni BDP u mil.(preth.god=100)	26,926	27,179	27,746	28,646	30,140	31,899
Realni rast u %	2,0%	-0,20%	0,90%	**2,20 %**	**3,50%**	**4,20%**

Prema projekcijama DEP-a nominalni BDP u 2013.godini iznosio bi 28.023 miliona KM sa rastom od 1,9%, a realni BDP 27.746 miliona KM sa rastom od 0,9% u odnosu na 2012.godinu.

Prema aktuelnim projekcijama u 2013.godini se očekuje slabljenje negativnih trendova iz 2012.godine u zemljama u okruženju,a pravo poboljšanje se očekuje tek u 2014.godini.Ovo su bile i glavne pretpostavke projekcije BiH ekonomskog rasta kada se očekuje realni rast o 2,2% u 2014.godini. Nakon toga očekuje se daljnje jačanje izvoza uslijed sve snažnije izvozne tražnje, jačanje rasta finalne potrošnje, te prvi osjetan realni porast investicija od 7,8%.

Fiskalna strategija za ovaj srednjoročni period temelji se na srednjoročnim makroekonomskim izgledima i opštim politikama Vlade, koja uključuje i mjere Vlade Federacije BiH za ublažavanje posljedica globalne ekonomske krize u cilju očuvanja fiskalne održivosti Federacije Bosne i Hercegovine.

Polazeći od makroekonomskih i fiskalnih pokazatelja, za naredni srednjoročni period očekuje se blago povećanje prihoda od indirektnih i direktnih poreza, kao i neporeznih prihoda, s tim da treba imati u vidu ograničene fiskalne kapacitete u kojima će budžeti na svim nivoima vlasti funkcionisati u ovom periodu.

Projekcije prihoda sa Jedinstvenog računa trezora za nivo Tuzlanskog kantona u narednom trogodišnjem periodu su slijedeće:

Tabela br.2

Indirektni porezi(KM)	Projekcija 2014	Projekcija 2015	Projekcija 2016
I Kanton	191.960.754,00	213.472.920,00	219.768.065,00
II Općine TK ukupno	37.086.349,00	41.242.447,00	42.458.654,00
III Direkcija cesta	9.585.969,00	10.660.225,00	10.974.586,00

Projekcije prihoda od poreza na dohodak (gdje su uključeni i zaostali porezi na plaće) za nivo Tuzlanskog kantona u narednom trogodišnjem periodu su slijedeće:

Tabela br.3

Porez na dohodak (KM)	Projekcija 2014	Projekcija 2015	Projekcija 2016
Ukupno:	44.639.737,00	46.961.003,00	49.590.819,00
I tuzlanski kanton	29.256.884,00	30.778.241,00	32.501.823,00
II Općine TK	15.382.853,00	16.182.762,00	17.088.996,00

PROJEKCIJE PRIHODA ZA OPĆINU

Ukupni prihodi i primici koji bi trebali biti na raspolaganju u budžetu općine Gradačac u 2014.godini procijenjeni su na 12.274.210,00 KM, što u odnosu na planirane ukupne prihode općine u 2013.godini čini 110,4%. Planirani prihodi od poreza su manji za 2,1%,što je u skladu sa projekcijama direktnih i indirektnih poreza na nivou države, neporezni prihodi su takođe nešto manji (smanjuju se prihodi od zakupa poslovnih prostora boračka udruženja i političke stranke koriste prostor bez naknade; početkom izgradnje kulturnog centra i rušenjem zgrade kina, ruše se i određeni poslovni prostori) u odnosu na 2013.godinu.Tekući transferi u 2014.godini su također manji u odnosu na 2013.godinu, prvenstveno zbog promjene u načinu knjigovodstvenog evidentiranja ove grupe prihoda (u narednim godinama ova grupa prihoda bice evidentirana na poziciji kapitalnih primitaka).

Pored grantova od viših nivoa vlasti i iz inostranstva na ukupan planirani budžet za 2014.godinu bitnog uticaja imaju i sredstva od prodaje stalnih sredstava i sredstva od učešća građana u finansiranju komunalne infrastrukture.

Projekcija prihoda za naredne dvije godine urađena je u skladu sa parametrima utvrđenim u revidiranim Projekcijama prihoda od indirektnih i direktnih poreza kantona i općina za 2013. i projekcije prihoda za period 2014.-2016.godine.

Pregled projekcije prihoda za budžet općine Gradačac za period 2014.-2016.godina može se vidjeti u slijedećoj tabeli:

Tabela br.4

Ekon. kod	VRSTA PRIHODA	Ostvareno	PROJEKCIJA			
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
710000	**I Porezni prihodi**	**5.513.865,00**	**5.405.900,00**	**5.292.480,00**	**5.791.999,00**	**6.060.445,00**
		98,8	***98,0***	***97,9***	***109,4***	***104,6***
711000	Porezi na dobit pojedinaca (zaostale uplate)	112.247,00	18.760,00	6.740,00	0,00	0,00
		306,7	*0,0*	*0,0*	*0,0*	0,0
713000	Porezi na plaće (zaostale uplate)	18.916,00	15.440,00	7.260,00	0,00	0,00
		83,90	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
714000	Porezi na imovinu	613.901,00	705.390,00	740.400,00	692.340,00	701.370,00
		98,7	*114,9*	*105,0*	*93,5*	*101,3*
715000	Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale obaveze)	921,00	340,00	520,00	0,00	0,00
716000	Porez na dohodak	712.215,00	822.320,00	**791.740,00**	**820.639,00**	**853.875,00**
		101,6	*115,5*	*96,3*	*103,7*	104,1

S A D R Ž A J

"Službenog glasnika općine Gradačac broj: 10/2013

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA SA 9. SJEDNICE

21.

Na osnovu člana 24. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac", br.4/08 i 5/12), Općinsko vijeće Gradačac, na 10 . radnoj sjednice od 26. 12. 2013. godine, razmatrajući Informaciju o broju upisanih učenika u prve razrede šk.2013/14. godine, uspjehu učenika i stanju školskih objekata osnovnih i srednjih škola u šk. 2012/2013. godini, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

I

Općinsko vijeće prihvata Informaciju o broju upisanih učenika u prve razrede šk.2013/14. godine, uspjehu učenika i stanju školskih objekata osnovnih i srednjih škola u šk. 2012/2013. godini.

II

Ovaj Zaključak objaviti u „Službenom glasniku općine Gradačac".

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
-Općinsko vijeće-

Broj: 01-05- 325/2013
Datum:26.12.2013.god.
G r a d a č a c

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nedžad Šećić, s.r.

717000	Prihodi od indirektnih poreza	4.052.670,00	3.842.580,00	3.745.270,00	4.279.020,00	4.505.200,00
		97,1	94,8	97,5	114,3	105,3
719000	Ostali porezi	2.995,00	1.070,00	550,00	0,00	0,00
		21,8	0,0	0,0	0,0	0,0
720000	**II Neporezni prihodi ukupno:**	**1.946.400,00**	**2.160.860,00**	**2.878.110,00**	**2.311.430,00**	**2.321.420,00**
		97,6	111,0	133,2	80,3	100,4
721000	Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine	328.940,00	608.110,00	1.278.660,00	689.760,00	691.850,00
		84,6	184,9	210,3	53,9	100,3
722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	1.612.283,00	1.547.250,00	1.593.950,00	1.615.870,00	1.623.470,00
		100,9	96,0	103,0	101,4	100,5
723000	Novčane kazne (neoporezive prirode)	5.177,00	5.500,00	5.500,00	5.800,00	6.100,00
		67,4	106,2	100,0	105,5	105,2
730000	**III Tekuće potpore (grantovi i donacije)**	**1.324.895,00**	**64.940,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
		139,2	4,9	15,4	100,0	100,0
811000	**IV Kapitalni primici**	**81.250,00**	**390.190,00**	**623.690,00**	**2.011.040,00**	**2.115.260,00**
		35,4	480,2	159,8	322,4	105,2
812000	**V Kapitalne potpore (grantovi)**	**45.446,00**	**2.797.120,00**	**3.169.930,00**	**300.000,00**	**450.000,00**
		12,8	6.154,82	113,3	9,5	150,0
815000	**VI Primici od kratkoročnog zaduživanja**	0	300.000,00	300.000,00	0,0	0,0
	A.UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (I+II+III+IV+V)	**8.911.856,00**	**11.119.010,00**	**12.274.210,00**	**10.424.469,00**	**10.957.125,00**
		100,4	124,8	110,4	84,9	105,1

PROJEKCIJA TEKUĆIH RASHODA

Na osnovu analize i prognoze prihoda, urađene su projekcije budžetske potrošnje po ekonomskoj klasifikaciji za period 2014.-2016.godina.

Ukupna očekivana potrošnja na plate i naknade troškova u 2014.godini iznosi 2.378.030,00 KM.

Planirani izdaci za materijal i usluge u 2014.godini iznose 1.981.860,00 KM. Projekcija ovih izdataka urađena je na osnovu procjene ostvarenja u 2013.godini, uvažavajući određene specifičnosti kod pojedinih izdataka i realnu procjenu istih. Određeni izdaci su planirani na osnovu zaključanih ugovora i okvirnih sporazuma (zimska služba, održavanje zgrada, opreme, vozila, nabavka kancelarijskog materijala, goriva isl.), a za određene izdatke iskazana je realna potreba za povećanjem (održavanje lokalnih puteva, ostale komunalne usluge i sl.) jer su u prethodnoj godini bila izdvojena relativno mala sredstva za ove namjene.

Izdaci za tekuće grantove su također smanjeni u odnosu na planirana sredstva u 2013.godini, a projekcija tih izdataka urađena je na bazi planiranih prihoda za 2014.godinu. Pri tome se vodilo računa da svi segmenti društvenog života koji se finansiraju na nivou lokalne zajednice budu pokriveni u skladu sa mogućnostima budžeta.

Planirana sredstva iz budžeta za kapitalne grantove u 2014.godini iznose 191.000,00 KM. To su sredstva za finansiranje određenih projekata gdje općina nije nosilac projekta, ali u realizaciji tih projekata učestvuje sa određenim sredstvima, ili se sredstva sa viših nivoa usmjeravaju preko općinskog budžeta za realizaciju određenih projekata.

Raspodjela ovih sredstava će se vršiti korisnicima putem javnog poziva.

Pregled projekcije tekućih rashoda za općinu za period 2014.-2016.godina može se vidjeti u slijedećoj tabeli:

Tabela br.5

Ekon. kod	VRSTA IZDATKA		PROJEKCIJA			
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
	UKUPNO RASHODI, IZDACI I FINANSIRANJE	**9.828.098,00**	**11.119.010,00**	**12.274.210,00**	**10.424.469,00**	**10.957.125,00**
		80	***113,1***	***110,4***	***84,9***	**105,1**
611000	**PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH**	**2.521.858,00**	**2.412.930,00**	**2.378.030,00**	**2.312.540,00**	**2.363.520,00**
		105,7	***95,7***	***98,6***	***97,2***	***102,2***
611100	Bruto plaće i naknade	2.225.228,00	2.167.610,00	2.062.290,00	2.012.780,00	2.056.800,00
		106,5	*97,4*	*95,1*	*97,6*	*102,2*
611200	Naknade troškova zaposlenih	296.630,00	245.320,00	315.740,00	299.760,00	306.720,00
		100,5	*82,7*	*128,7*	*94,9*	*102,3*
612000	**DOPRINOSI POSLODAVCA**	**240.859,00**	**234.100,00**	**223.650,00**	**220.180,00**	**225.930,00**
		106,3	***97,2***	***95,5***	***98,4***	***102,6***
613000	**IZDACI ZA MATERIJAL, SITAN INVENTAR I USLUGE**	**2.116.060,00**	**1.891.490,00**	**1.981.860,00**	**1.997.870,00**	**2.069.340,00**
		104,2	***89,4***	***104,8***	***100,8***	***103,6***
614000	**TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI**	**1.788.351,00**	**1.821.370,00**	**1.891.650,00**	**1.976.890,00**	**2.107.810,00**
		104	***101,8***	***103,9***	***104,5***	***106,6***
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlast	249.078,00	330.700,00	361.600,00	345.570,00	359.800,00
		78,1	*132,8*	*109,3*	*95,6*	*104,1*
641200	Tekući transferi pojedincima	219.535,00	221.850,00	223.300,00	285.670,00	337.440,00
		77,6	*101,1*	*100,7*	*127,9*	*118,1*
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.319.738,00	1.258.820,00	1.286.750,00	1.345.650,00	1.410.570,00
		104,00	*95,4*	*102,2*	*104,6*	*104,8*
614400	Subvencije	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		0	*0*	*200,0*	*0*	*0,00*
615000	**KAPITALNI TRANSFERI**	**44.913,00**	**267.630,00**	**191.000,00**	**265.500,00**	**285.000,00**
		26,2	***595,9***	***71,4***	***139,0***	***107,3***
820000	**KAPITALNI IZDACI**	**1.509.805,00**	**2.978.550,00**	**4.897.740,00**	**2.856.230,00**	**3.168.360,00**
		36,7	***197,3***	***164,4***	***58,3***	***110,9***
823000	**Otplata unutrašnjeg duga**	**1.606.252,00**	**1.512.940,00**	**710.280,00**	**795.259,00**	**737.165,00**
		148,2	*94,2*	*46,9*	*112,0*	***92,7***
	UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT	**-916.242,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

19.

Na osnovu člana 24. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac", br.4/08 i 5/12), Općinsko vijeće Gradačac, na 10 . radnoj sjednice od 26. 12. 2013. godine, razmatrajući Izvještaj Komisije za popis stanovništva, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

I

Općinsko vijeće prihvata Izvještaj Komisije za popis stanovništva na području općine Gradačac.

II

Ovaj Zaključak objaviti u „Službenom glasniku općine Gradačac".

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
-Općinsko vijeće-

Broj: 01-05- 323/2013
Datum:26.12.2013.god.
G r a d a č a c

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nedžad Šećić, s.r

20.

Na osnovu člana 24. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac", br.4/08 i 5/12), Općinsko vijeće Gradačac, na 10 . radnoj sjednice od 26. 12. 2013. godine, razmatrajući Izvještaj o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

I

Općinsko vijeće prihvata Izvještaj o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite na području općine Gradačac.

II

Ovaj Zaključak objaviti u „Službenom glasniku općine Gradačac".

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
-Općinsko vijeće-

Broj: 01-05- 324/2013
Datum:26.12.2013.god.
G r a d a č a c

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nedžad Šećić, s.r.

Povodom zahtjeva predstavnici službe su dana 30.05.2011.godine na licu mjesta izvršili obilazak predmetne parcele.

Izvršena je identifikacija predmetnih parcela i konstatovao da je poslovni objekat koji je izgrađen na parceli k.č.br.1268/1 jednim dijelom u površini od oko 15,5 m2 izgrađen na k.č.br.1267/1 k.o.Gradačac I, koja je u naravi Javno dobro put.

U stručnom mišljenju Općinske službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove navedeno je da je nakon izvršenog uvida na terenu i u prostorno plansku dokumentaciju (Urbanistički plan Gradačac 2020.godina), kao i stanja na licu mjesta, konstatovano da je na zahtjev Petruljević Save sin Stanoja kod službe pokrenut postupak za izdavanje naknadnog odobrenja za građenje za postojeći poslovni objekt.

Imenovanom je data naknadna urbanistička saglasnost, gdje je formirana parcela za koju je potrebno riješiti imovinsko-pravne odnose. Iz istog razloga potrebno je postupiti po izdatom naknadnom rješenju o urbanističkoj saglasnosti broj: 06/1-23/5-1264/09 od 07.04.2011.godine.

Predstavnik Odsjeka za geodetske poslove u svom pisanom nalazu od 06.09.2011.godine naveo je da je na licu mjesta izvršio identifikaciju parcele k.č.br.1267/1 (dio k.č.br.19/2 k.o.Gradačac) Stari put ulica površine 1579 m2 k.o.Gradačacc I u Pl broj 334 na posjednika DS Javno dobro putevi Gradačac sa 1/1.

Nakon identifikacije navedene parcele, izvršio je cijepanje iste prema urbanističkoj saglasnosti, tako da je nastala parcela označena kao k.č.br.1267/3 Stara ulica 15 m2 k.o. Gradačac I u Pl broj 334 upisana na posjednika DS Javno dobro putevi Gradačac sa 1/1.

Općinsko vijeće općine Gradačac donijelo je Odluku o gubitku statusa nepokretnosti u opštoj upotrebi broj:01-05-9/12 od 17.01.2012. godine. Parcela označena kao k.č.br.1267/3 Stari put Ostalo neplodno zemljište površine 15 m2 k.o. Gradačac I upisana je kao posjed općine Gradačac sa 1/1, a u el.zk.ul.br.5741 k.o. Gradačac I kao vlasništvo općine Gradačac sa 1/1.

Podnosilac zahtjeva Petruljević Savo sin Stanoja iz Gradačca je u međuvremenu umro, i proveden je ostavinski postupak, tako da su kao zakonski nasljednici proglašeni Petruljević Nada rođ.Nikolić kći Miće, Petruljević Dragiša sin Save i Petruljević Nebojša sin Save, svi iz Gradačca.

Dana 03.12.2013.godine u prostorijama službe održana je usmena rasprava uz učešće Petruljević Nade, kao jednog od zakonskih nasljednika iza Petuljević Save, koja je izjavila da se slaže da se nastavi započeti postupak utvrđivanja prava vlasništva shodno članu 61. Zakona.

Takođe je navela da su u kuću uselili 1973.godine, a poslovni prostor izgradili otprilike 1989.godine, za koji imaju urbanističko-građevinsku dokumentaciju.

Prilikom gradnje objekta izgrađen je objekat većih dimenzija, koji je jednim dijelom pao na Stari put.

Članom 61. Zakona o građevinskom zemljištu određeno je da " na građevinskom zemljištu u državnoj svojini na kojem je izgrađena zgrada bez prava korištenja zemljišta radi građenja, za koju se može naknadno izdati odobrenje za građenje po odredbama Zakona o prostornom uređenju, Općinsko vijeće će utvrditi pravo vlasništva u korist graditelja, odnosno njegovog pravnog sljednika, uz obavezu plaćanja naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište na korištenje i za uređenje građevinskog zemljišta".

Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi propisani članom 61. Zakona o građevinskom zemljištu, to je valjalo ovim rješenjem utvrditi pravo vlasništva na navedenom zemljištu u korist graditelja.

Obzirom da je poslovni objekat izgrađen bez pribavljenog odobrenja za građenje, nakon uknjižbe prava suvlasništva u korist Petruljević Nade rođ.Nikolić kći Miće, Petruljević Dragiše sin Save i Petruljević Nebojše sin Save, svi iz Gradačca, isti će pribaviti građevinsku dozvolu.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda u Tuzli, u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj: 01-05-322/13
Datum:26.12.2013.god.
G r a d a ć a c

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nedžad Šećić, s.r.

KAPITALNI RASHODI I IZDACI

U 2014.godini planirana su izdvajanja za kapitalna ulaganja u iznosu od 4.897.740,00 KM. Finansiranje planiranih kapitalnih ulaganja vršiće se uglavnom iz sredstava od viših nivoa vlasti (iz akumuliranih sredstava na kantonalnom i federalnom nivou po osnovu vodnih naknada, naknada za zaštitu okoliša, prenamjene zemljišta i sl.), odobrenih kroz kapitalne grantove, a manjim dijelom iz sredstava budžeta. Samo izdaci za nabavku stalnih sredstava za potrebe funkcionisanja organa uprave i izdaci za izradu projektne dokumentacije (osim izrade elaborata i studija za prečistač otpadnih voda) se u potpunosti finansiraju iz budžeta.

U 2014.godini planirani su izdaci za otplatu unutrašnjeg duga u iznosu od 710.280,00 KM.

Projekcija prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka za 2015. i 2016.godinu urađena je na bazi Smjernica ekonomske i fiskalne politike za period 2014.-2016.godina, na osnovu analize ostvarenja budžeta u prethodne tri godine i drugih relevantnih akata koje je donijelo Općinsko vijeće.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
-Općinsko vijeće-

Broj: 01-05-305/13
Datum: 26. 12. 2013. god
Gradačac

PRESJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nedžad Šećić, s.r

2.

Na osnovu člana 19.Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH» broj: 19/06,76/08 i 5/09) i na osnovu člana 24.stav 3. Statuta općine Gradačac («Službeni glasnik općine Gradačac» broj 4/08), Općinsko vijeće općine Gradačac, na 10. sjednici održanoj 26. 12. 2013. godine, donosi

B U DŽ E T
OPĆINE GRADAČAC ZA 2014.GODINU

I-OPĆI DIO

Član 1.

Budžet općine Gradačac za 2014.godinu sastoji se od

- **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 12.304.210,00 KM**
- **TEKUĆI IZDACI 6.671.190,00 KM**
- **KAPITALNI IZDACI 4.922.740,00 KM**
- **FINANSIRANJE 710.280,00 KM**

II.1.OPERATIVNI BUDŽET

Član 2.

II.1.1. PLANIRANI PRIHODI

Prihodi budžeta utvrđuju se u bilansu prihoda za 2014.godinu na slijedeći način:

Tabela br.1

Ekon.kod	Vrsta prihoda i primitaka	Iznos
1	2	3
700000+810000	**PRIHODI I PRIMICI I+II**	**12.304.210,00**
700000	**I - P R I H O D I (1+2+3)**	**8.210.590,00**
710000	**1.PRIHODI OD POREZA**	**5.322.480,00**
711000	**Porezi na dobit pojedinaca i poduzeća**	**6.740,00**
711111	Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti (zaostale uplate)	2.580,00
711112	Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti (zaostale uplate)	4.160,00

Ekon.kod	Vrsta prihoda i primitaka	Iznos
1	2	3
713000	**Porezi na plaću i radnu snagu**	**7.260,00**
713111	Porezi na plaću i druga lična primanja (zaostale uplate)	7.260,00
714000	**Porez na imovinu**	**740.400,00**
714111	Porez na imovinu od fizičkih lica	173.970,00
714112	Porez na imovinu od pravnih lica	32.840,00
714113	Porez na imovinu za motorna vozila	178.220,00
714121	Porez na nasljeđe i darove	15.370,00
714131	Porez na promet nepokretnosti	340.000,00
715000	**Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale uplate)**	**520,00**
715141	Porez na promet usluga	520,00
716000	**Porez na dohodak**	**821.740,00**
716111	Prihodi od poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti	612.230,00
716112	Prihodi od poreza na dohodak od samostalne djelatnosti	39.760,00
716113	Prihodi od poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava	4.550,00
716114	Prihodi od poreza na dohodak od ulaganja kapitala	5.330,00
716115	Prihodi od poreza na dohodak na dobitke od igara na sreću	13.680,00
716116	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti	107.270,00
716117	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	38.920,00
717000	**Prihodi od neizravnih poreza**	**3.745.270,00**
717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	310.090,00
717141	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave	3.435.180,00
719000	**Ostali porezi**	**550,00**
719114	Porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze)	350,00
719115	Porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu drugih primanja	200,00
720000	**2.NEPOREZNI PRIHODI**	**2.878.110,00**
721000	**Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih tečajnih razlika**	**1.278.660,00**
721112	Prihodi od koncesija, patenata i autorskih prava	23.780,00
721121	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta	780.200,00
721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora	374.340,00
721191	Ostali prihodi od nefinansijskih javnih poduzeća i finansijskih javnih institucija	100.000,00
721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	340,00
722000	**Naknade i pristojbe i prihodi od pružanja javnih usluga**	**1.593.950,00**
722100	***Administrativne pristojbe***	***259.990,00***
722131	Općinske administrativne takse	155.720,00
722133	Takse za ovjeravanje dokumenata	57.850,00
722134	Takse za vjenčanja i druge civilne registracije	45.920,00
722135	Druge općinske administrativne takse	500,00
722300	***Komunalne naknade i pristojbe***	***248.230,00***
722322	Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu	232.760,00
722329	Ostale općinske komunalne naknade i takse-javna rasvjeta	15.470,00
722400	***Ostale budžetske naknade i pristojbe***	***502.020,00***
722434	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	25.370,00
722435	Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti - Renta	352.330,00
722436	Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina	42.500,00
722442	Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa	35.860,00

8. U Komisiji za nadziranje primjene Kodeksa ponašanja izabranih predstavnika vijećnika razrješavaju se članovi komisije SPAHIĆ SAMIR i DIVLJANOVIĆ LATIF, a za članove imenuju se MEŠIĆ MIRSAD i KAMBEROVIĆ ADEM.

9. U Komisiji za mlade razrješava se član komisije BEŠIROVIĆ RAMO, a za člana imenuje se HRNČIĆ ELVEDIN.

II

U Komisiji za procjenu nepokretnosti i prava, razrješavaju se članovi komisije HUKIĆ MEHMED, PAŠALIĆ AMIR, VELAGIĆ MIRSEN i MEHIĆ EDIN, a za članove se imenuju DŽINIĆ NUSRET, ARNAUTOVIĆ HAJRUDIN, KUJRAKOVIĆ MUHAREM i ZRNIĆ MIRSADA.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku" općine Gradačac

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
-Općinsko vijeće-

Broj: 01-05-321/13 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:26.12.2013.god. **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c **Nedžad Šećić, s.r.**

18.

Na osnovu člana 61.stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu ("Sl.novine F BiH", broj 25/03, 16/04,67/05) i člana 24. Statuta općine Gradačac ("Sl.glasnik općine Gradačac", br. 4 /08), Općinsko vijeće općine Gradačac na 10. sjednici održanoj dana 26. 12. 2013. godine, u predmetu utvrđivanja prava vlasništva na građevinskom zemljištu , rješavajući po zahtjevu Petruljević Nade rođ. Nikolić kći Miće, Petruljević Dragiše sin Save i Petruljević Nebojše sin Save, svi iz Gradačca, kao zakonskih nasljednika Petruljević Save sin Stanoja iz Gradačca, d o n o s i

R J E Š E NJ E

1. Utvrđuje se pravo vlasništva na zemljištu označenom kao:
- k.č.br.1267/3 Stari put Ostalo neplodno zemljište površine 15 m2 k.o. Gradačac I upisana u el.zk.ul.br.5741 k.o. Gradačac I, na kojem je izgrađen dio poslovnog objekta, u korist graditelja Petruljević Nade rođ. Nikolić kći Miće ud. Save sa 1/2, Petruljević Dragiše sin Save sa 1/4 i Petruljević Nebojše sin Save sa 1/4 , svi iz Gradačca, kao zakonskih nasljednika Petruljević Save sin Stanoja iz Gradačca .

2. Petruljević Nada rođ.Nikolić kći Miće, Petruljević Dragiša sin Save i Petruljević Nebojša sin Save svi iz Gradačca , dužni su platiti naknadu za dodijeljeno zemljište u iznosu od 2.250,00 KM (slovima:dvijehiljadedvijestotinepedeset KM), odnosno 150,00 KM po m2 za površinu od 15 m2, koje se nalazi u II u zoni , a shodno procjeni Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava . Naknada će biti uplaćena na depozitni račun br. 1610250029860042 otvoren kod RaiffeisenBank, vrsta prihoda 722437, šifra općine Gradačac 036, u roku od 15 dana po pravosnažnosti rješenja.

3. Naknada iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta i pogodnosti već izgrađene komunalne infrastukture (renta) bit će obračunata u postupku izdavanja odobrenja za izgradnju poslovnog objekta.

4. Naknada za uređenje biće utvrđena u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti.

5. ZK ured Općinskog suda u Gradačcu i Odsjek za geodetske poslove po pravosnažnosti ovog rješenja izvršiti će brisanje ranijih upisa, te izvršiti uknjižbu prava suvlasništva i suposjedništa u korist Petruljević Nade rođ. Nikolić kći Miće ud. Save sa 1/2, Petruljević Dragiše sin Save sa 1/4 i Petruljević Nebojše sin Save sa 1/4 , svi iz Gradačca.

O b r a z l o ž e nj e

Općinskoj službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove obratio se Petruljević Savo sin Stanoje iz Gradačca, zahtjevom da se na osnovu čl. 61.Zakona o građevinskom zemljištu utvrdi pravo vlasništva, na građevinskom zemljištu u državnoj svojini iz dispozitiva rješenja, a na kojem je izgrađen dio poslovnog objekta.

Uz zahtjev priloženo:
- posjedovni list, kopija katastarskog plana,
- naknadna urbanistička saglasnost od 07.04.2011.godine
- rješenje o nasljeđivanju
- punomoć OPU-IP-146/2013 od 21.02.2013.
- punomoć OPU 634/2013 06.08.2013.

službeno pribavljen:
- posjedovni list i el.zk.izvadak.

16.

Na osnovu člana 5,6 i 7 Zakona o javnim preduzećima u FBiH («Sl. novine FBiH» broj 08/05) i člana 344. Zakona o privrednim društvima(«Sl.novine FBiH» br. 23/99, 45/00, 2/02,6/02,29/03,68/05,91/07,84/08), a u skladu sa članom 4. tačka 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH («Sl.novine FBiH», broj 34/03 i 65/13 Odluke o usklađivanju statusa JP «Veterinarska stanica Gradačac» sa Zakonom o javnim preduzećima u FBiH (Broj: 01-05-66/2011 od 28.02.2011.godine) i člana 24. Statuta općine Gradačac («Službeni glasnik općine Gradačac» broj 4/08 i 5/12)Općinsko vijeće općine Gradačac na 10. sjednici od 26. 12. 2013. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E
o imenovanju Nadzornog odbora
JP "Veterinarska stanica "d.o.o. Gradačac na period do 90 dana

I

U Nadzorni odbor JP"Veterinarska stanica" d o.o. Gradačac, imenuju se:
1. Hasanbašić Esma, predsjednik,
2. Jahić Zekija, član,
3. Gradaščević Adnan, član

II

Nadzorni odbor iz prethodne tačke vršit će svoju funkciju do okončanja konkursne procedure i izbora Nadzornog odbora u skladu sa zakonom , a najduže do 90 dana od dana imenovanja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku" općine Gradačac.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
-Općinsko vijeće-

Broj: 01-05-320/13
Datum:26.12.2013.god.
G r a d a č a c

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nedžad Šećić, s.r.

17.

Na osnovu člana 24 stav 1 tačka 17 Statuta općine Gradačac («Službeni glasnik općine Gradačac» broj 4/08 i 5/12) i člana 23 i 38 Poslovnika Općinskog vijeća («Službeni glasnik općine Gradačac» broj 8/08), na prijedlog Komisije za izbore i imenovanja, Općinsko vijeće općine Gradačac na 10. sjednici od 26. 12. 2013. godine, d o n o s i

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju članova stalnih i povremenih radnih tijela Općinskog vijeća Gradačac

I

U stalnim radnim tijelima Općinskog vijeća općine Gradačac vrše se izmjene razrješenjem postojećih članova i imenovanjme novih članova i to:

1. U Komisiji za izbore i imenovanja razrješava se član komisije MEŠIĆ MIRZET, a za člana se imenuje HASIĆ AHMET.

2. U Komisiji za Statut i opća akta razrješavaju se članovi komisije HRNČIĆ ELVEDIN i PRNJAT MUHAMED, a za članove imenuju se BEŠIROVIĆ RAMO i HODŽIĆ ASIM.

3. U Komisiji za ekonomsku i finansijsku politiku razrješava se predsjednik komisije MEŠIĆ MIRSAD i članovi HUSKIĆ EMIR i MEŠIĆ AIDA, a za predsjednika imenuje se SPAHIĆ SAMIR i za članove HASIĆ EDIN I KURBAŠIĆ ERNAD.

4. U Komisiji za poljoprivredu i šumarstvo razrješava se predsjednik Komisije JUKAN ADIS i član KUJRAKOVIĆ HALIL, a za predsjednika se imenuje MEŠIĆ SADIK i za člana OMEROVIĆ FADIL.

5. U Komisiji za prostorno uređenje , stambeno komunalnu politiku i ekologiju , razrješavaju se članovi komisije KAMBEROVIĆ ADEM i KEVRIĆ ASMIR, a za članove imenuju se SUŠIĆ NIHAD i PRNJAT MUHAMED.

6. U Komisiji za zaštitu građanskih prava, primjedbe i pritužbe građana razrješava se član komisije NURKIĆ BEGAN, a za člana komisije imenuje se HUSKIĆ EMIR.

7. U Komisiji za jednakopravnost spolova razrješavaju se članovi komisije HASIĆ AHMET i GIBIĆ EMIR, a za članove komisije imenuju se MEŠIĆ MIRZET i KURJAKOVIĆ HALIL.

Ekon.kod	Vrsta prihoda i primitaka	Iznos
1	2	3
722461	Naknada za zauzimanje javnih površina	10.370,00
722463	Naknade za zakup javnih površina od kafea, restorana,kioska i pijaca	35.590,00
722500	***Naknade i takse po federalnim zakonima i drugim propisima***	***541.140,00***
722515	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	29.520,00
722516	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	155.760,00
722531	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	88.340,00
722532	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	151.280,00
722581	Naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća-plate	107.110,00
722582	Naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća -ostala primanja	7.530,00
722583	Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine	1.300,00
722584	Naknada za vatrogasne jedinice iz premije auto-osiguranja	300,00
722700	***Neplanirane uplate-prihodi***	***42.570,00***
722791	Ostale neplanirane uplate	42.570,00
723000	**Novčane kazne (neporezne prirode)**	**5.500,00**
723131	Novčane kazne po općinskim propisima	5.500,00
730000	**3.TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)**	**10.000,00**
732000	**Primljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti**	**10.000,00**
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	5.000,00
	732112/1 Književni susreti	5.000,00
732114	Primljeni tekući transferi od kantona	5.000,00
	732114/1 Književni susreti	5.000,00
810000	**II - K A P I T A L N I P R I M I C I (1+2+3)**	**4.093.620,00**
811000	**1.Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava**	**623.690,00**
811100	***Primici od prodaje stalnih sredstava***	***623.690,00***
811111	Primici od prodaje zemljišta	500.000,00
	811111/1 Primici od prodaje zemljišta	500.000,00
811112	Primici od prodaje zgrada i stambenih objekata	117.690,00
	811112/1 Primici od prodaje fiskulturne sale kod starog SŠC	117.690,00
811114	Primici od prodaje prometnih vozila	6.000,00
812000	**2.Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija**	**3.169.930,00**
812100	***Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija***	***237.930,00***
812111	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada	237.930,00
	812111/1 Primljeni kapitalni transfer od grada Sivaša	187.930,00
	812111/2 Primljeni kapitalni transfer od UNDP	50.000,00
812200	***Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti***	***2.567.000,00***
812212	Primljeni kapitalni transferi od Federacije	2.010.000,00
	812212/1 Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za tretiranje otpadnih voda	250.000,00
	812212/2 Izgradnja sportskog poligona Luke	110.000,00
	812212/3 Rekonstrukcija gradskog stadiona	80.000,00
	812212/4 Ostali projekti saobraćajne i komunalne infrastrukture	300.000,00
	812212/5 Aleja kestenova II faza	60.000,00
	812212/6 FMO-izrada projekta za prečistač otpadnih voda	60.000,00
	812212/7 Rekonstrukcija ul. Hazana	300.000,00
	812212/8 Izgradnja saobraćajne infrastrukture u industrijskoj zoni II	350.000,00

Ekon.kod	Vrsta prihoda i primitaka	Iznos
1	2	3
	812212/9 Tehničko uređenje postrojenja za tretiranje i odlaganje otpada	200.000,00
	812212/10 Rekonstrukcija raskrsnice Gradačac-Modriča-Šamac	300.000,00
812214	Primljeni kapitalni transferi od kantona	557.000,00
	812214/1 Izgradnja vodoprivrednih objekata	180.000,00
	812214/2 Otklanjanje posljedica prirodne nepogode	50.000,00
	812214/3 Projekti zaštite okoliša	55.000,00
	812214/4 Oživljavanje parka-stara banja	77.000,00
	812214/5 Održavanje uređenih riječnih tokova	20.000,00
	812214/6 Tehničko-tehnološko uređenje zemljišta	120.000,00
	821214/7 Izgradnja sportskog poligona u MZ Kerep	25.000,00
	812214/8 Izgradnja fiskulturne sale u MZ Zeljina Donja	30.000,00
812300	***Kapitalni transferi od nevladinih izvora***	***365.000,00***
812313	Kapitalni transferi od pojedinaca	365.000,00
	813313/1 Kapitalni transferi za izgradnju puteva	260.000,00
	812313/2 Kapitalni transferi za izgradnju vodovoda	60.000,00
	812313/3 Kapitalni transferi za izgradnju javne rasvjete	25.000,00
	812313/4 Kapitalni transferi za izgradnju kanalizacije	20.000,00
815000	**3.Primici od kratkoročnog zaduživanja**	**300.000,00**
815300	***Primici od domaćeg zaduživanja***	***300.000,00***
815331	Primici od domaćih finansijskih institucija	300.000,00

Član 3.

II.1.2.PLANIRANI TEKUĆI IZDACI

Obim i struktura planiranih tekućih izdataka u 2014.godini utvrđena je na slijedeći način

Tabela br 2.

Ekon.kod	Vrsta izdataka	Iznos
1	2	3
2600000	**I-TEKUĆI IZDACI (1+2+3+4+5)**	**6.671.190,00**
611000	**1.Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**2.378.030,00**
611100	***Bruto plaće i naknade plaće***	***2.062.290,00***
611111	Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	1.422.980,00
611131	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	350.590,00
611132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	257.790,00
611133	Doprinosi za zapošljavanje	30.930,00
611200	***Naknade troškova zaposlenih***	***315.740,00***
611211	Naknade za prevoz s posla i na posao	25.610,00
611221	Naknade za topli obrok	172.480,00
611224	Regres za godišnji odmor	58.800,00
611225	Otpremnine zbog odlaska u penziju	43.850,00
611227	Pomoć u slučaju smrti	15.000,00
612000	**2.Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi**	**223.650,00**
612111	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	123.740,00
612112	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	82.490,00
612113	Doprinosi za zapošljavanje	10.310,00
612219	Ostali doprinosi	7.110,00

II

Komisija se sastoji od slijedećih članova:
1. Kurjaković Damir, predsjednik komisije
2. Šakić Mustafa, član komisije
3. Sejdić Mevludin, član komisije
4. Hasanbašić Hajrudin, član komisije
5. Hećimović Amira, član komisije.

III

Komisija ima zadatak da sprovede sve radnje i postupke propisane u čl. 10., 11. i 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH (dalje: Zakon).

IV

Ovo rješenje se primjenjuje od dana donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Općine Gradačac".

U skladu sa čl. 222. st. 5. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine F BiH" broj: 2/98 i 48/99) protiv ovog rješenja nije dozvoljeno izjavljivanje žalbe.

O b r a z l o ž e n j e

Članom 9. Zakona propisano je da Općinsko vijeće, kao odgovorni javni službenik koji je osnovao javna preduzeća „Komunalac" Gradačac i "Veterinarska stanica Gradačac" d.o.o. Gradačac imenuje članove komisije za izbor, te da se komisija sastoji od pet članova. Dalje Zakonodavac propisuje da će Općinsko vijeće samostalno imenovati komisiju za izbor, obzirom da su organi u kojima se vrše imenovanja u cjelokupnom vlasništvu nadležnog organa, dakle Općine. S tim u vezi je imenovana komisija koja je sastavljena od uposlenika Općina Gradačac, u skladu sa čl. 9. st. 4. Zakona.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj:01-05-318/13
Datum:26.12.2013.god.
G r a d a č a c

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nedžad Šećić, s.r.

15.

Na osnovu člana 5,6 i 7 Zakona o javnim preduzećima u FBiH («Sl. novine FBiH» broj 08/05) i č l a n a 344. Z a k o n a o p r i v r e d n i m društvima(«Sl.novine FBiH» br. 23/99, 45/00, 2/02,6/02,29/03,68/05,91/07,84/08), a u skladu sa članom 4. tačka 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH («Sl.novine FBiH», broj 34/03 i 65/13), Rješenja Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona broj 01-950/2012 od 12.12.2012. godine i člana 24. Statuta općine Gradačac («Službeni glasnik općine Gradačac» broj 4/08 i 5/12) , na prijedlog Komisije za izbore i imenovanja, Općinsko vijeće općine Gradačac na 10. sjednici od 26. 12. 2013. godine, d o n o s i

RJEŠENJE
o imenovanju Nadzornog odbora
JP "Komunalac" Gradačac na period od 90 dana

I

U Nadzorni odbor JP "Komunalac" Gradačac, imenuju se :

1. Alić Midhat, predsjednik
2. Karić Selmir , član
3. Selimović Mehmed,član
4. Mehanović Hajrudin, član
5. Kavazović Admir, član.

II

Nadzorni odbor iz prethodne tačke vršit će svoju funkciju do provođenja javnog konkursa i izbora Nadzornog odbora u skladu sa zakonom, a najduže do 90 dana od dana imenovanja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku" općine Gradačac.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
-Općinsko vijeće-

Broj: 01 05- 319/13
Datum:26.12.2013.god.
G r a d a č a c

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nedžad Šećić, s.r.

- da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u nadzornom odboru u koji se kandiduje.

B) Standardi:
- VII stepen stručne spreme
- najmanje 3 godine radnog iskustva nakon završenog VII stepena stručne spreme
- sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa privrednog društva i uvažavanje interesa drugih zainteresiranih sudionika
- sposobnost za savjesno, odlučno, odgovorno i profesionalno obavljanje upražnjene pozicije
- izražena individualnost, inicijativnost, nezavisnost u radu i donošenju odluka
- da posjeduje znanje i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvještaja
- da posjeduje znanje iz oblasti privrednog prava i ukupnog zakonodavstva na području djelovanja nadzornih odbora, korporativnih upravljanja i strategije poslovne etike
- da posjeduje znanje o djelatnosti kojom se javno preduzeće bavi
- sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu
- da posjeduje organizacijske i komunikativne sposobnosti.

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (originali ili ovjerene kopije):
1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili CIPS-ova prijav mjesta boravka
2. diploma o završenoj VSS
3. dokaz o radnom iskustvu
4. Izjave iz tačaka d), e), h), i), j) i m).

U roku od osam dana od dana imenovanja kandidat koji bude konačno imenovan za člana Nadzornog odbora bit će dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
2. uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
3. uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup nespojiv s dužnosšću u nadzornom odboru, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;
4. uvjerenje da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora.

U roku od šest mjeseci od dana imenovanja kandidat koji bude konačno imenovan za člana Nadzornog odbora bit će dužan dostaviti uvjerenje/certifikat o završenom usavršavanje u skladu saodredbama Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala („Službene novine F BiH" broj: 71/09, 33/10, 23/11, 83/11 i 2/13).

Sa kandidatom koji bude ispunjavao sve potrebne uslove bit će obavljen intervju.

Prijave na oglas sa potrebnom dokumentacijom u roku od 15 dana od objave oglasa u "Službenim novinama F BiH" potrebno je predati neposredno ili dostaviti preporučenom poštom, na adresu: Općina Gradačac, ul.H.K.Gradaščevića br. 54, 76250 Gradačac sa naznakom "Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP "Komunalac" Gradačac ", odnosno "Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP "Veterinarska stanica Gradačac" d.o.o. Gradačac, ovisno za koji se nadzorni odbor kandidat prijavljuje.

Obrazac prijave moguće je preuzeti na web stranici Općine Gradačac www.gradacac.ba ili na šalteru informacija u šalter sali Općine.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj:01-05-317/13
Datum:26.12.2013.god.
G r a d a č a c

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nedžad Šećić, s.r.

14.

Na osnovu člana 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH („Službene novine F BiH" broj: 34/03 i 65/13) Općinsko vijeće Gradačac, na 10. radnoj sjednici održanoj dana 26. 12. 2013. godine d o n o s i

R J E Š E N J E
o imenovanju Komisije

I

Imenuje se Komisija za izbor predsjednika i članova nadzornih odbora javnih preduzeća „Komunalac" Gradačac i "Veterinarska stanica Gradačac" d.o.o. Gradačac (dalje: komisija).

613000	**3.Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge**	**1.927.190,00**
Ekon.kod	**Vrsta izdataka**	**Iznos**
1	**2**	**3**
613100	***Putni troškovi***	***18.200,00***
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	4.500,00
613121	Troškovi prevoza u inostranstvo javnim sredstvima	3.000,00
613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu	9.800,00
613191	Ostale naknade putnih i drugih troškova	900,00
613200	***Izdaci za energiju***	***179.200,00***
613211	Izdaci za električnu energiju	153.600,00
	613211/1 Izdaci za električnu energiju- zgrade	34.000,00
	613211/2 Izdaci za javnu rasvjetu	119.600,00
613212	Izdaci za centralno grijanje	25.600,00
613300	***Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge***	***557.700,00***
613311	Izdaci za telefon, telefaks i teleks	13.500,00
613312	Izdaci za internet	2.400,00
613313	Izdaci za mobilni telefon	12.500,00
613314	Poštanske usluge	25.690,00
613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	4.960,00
613323	Izdaci za usluge odvoza smeća	3.650,00
613324	Izdaci za usluge održavanja čistoće	460.000,00
	613324/1 Održavanje čistoće	200.000,00
	613324/2 Zimska služba	260.000,00
613329	Ostale komunalne usluge	35.000,00
	613329/1 Ostale komunalne usluge	35.000,00
613400	***Nabava materijala i sitnog inventara***	***72.400,00***
613411	Izdaci za obrasce i papir	30.000,00
613412	Izdaci za kompjutorski materijal	9.500,00
613413	Izdaci za obrazovanje kadrova	7.100,00
613416	Sitni inventar	5.800,00
613419	Izdaci za ostali administrativni materijal	3.500,00
613481	Izdaci za odjeću, uniforme i platno	8.000,00
	613481/1 Izdaci za odjeću i uniforme zaposlenika	2.000,00
	613481/3 Nabavka odjeće za gašenje požara	6.000,00
613484	Materijal za čišćenje	3.500,00
613487	Poseban materijal za potrebe civilne zaštite	5.000,00
613500	***Izdaci za usluge prevoza i goriva***	***53.100,00***
613511	Benzin	10.350,00
613512	Dizel	31.000,00
613523	Registracija motornih vozila	2.750,00
613524	Izdaci za prevoz ljudi	9.000,00
613600	***Unajmljivanje imovine i opreme***	***34.000,00***
613611	Unajmljivanje prostora ili zgrada	5.000,00
613612	Unajmljivanje stanova	25.000,00
613621	Unajmljivanje opreme	4.000,00
613700	***Izdaci za tekuće održavanje***	***280.700,00***
613711	Materijal za popravak i održavanje zgrada	5.800,00
	613711/1 Materijal za popravku i održavanje zgrada	5.800,00
613721	Usluge popravaka i održavanja zgrada	20.000,00
	613721/1 Usluge popravke i održavanja zgrada	15.000,00

Ekon.kod	Vrsta izdataka	Iznos
1	2	3
	613721/2 Usluge popravke i održavanja skloništa	5.000,00
613722	Usluge popravaka i održavanja opreme	14.500,00
	613722/1 Usluge popravke i održavanja opreme	11.500,00
	613722/2 Usluge servisiranja i kalibracije geodetskih instrumenata	3.000,00
613723	Usluge popravaka i održavanja vozila	20.400,00
613724	Usluge popravaka i održavanja cesta, željeznica i mostova	190.000,00
	613724/1 Usluge opravke i održavanja puteva	190.000,00
613726	Usluge za održavanje ulične rasvjete	30.000,00
613800	**Izdaci osiguranja i usluga platnog prometa**	**8.100,00**
613813	Osiguranje vozila	4.500,00
613822	Izdaci platnog prometa	3.600,00
613900	**Ugovorene i druge posebne usluge**	**723.790,00**
613911	Usluge medija	2.000,00
613912	Usluge tiskanja	4.500,00
613914	Usluge reprezentacije	73.000,00
	613914/1 Usluge reprezentacije	44.000,00
	613914/2 Saradnja sa partnerskim gradovima	8.000,00
	613914/4 Općinska priznanja	4.000,00
	613914/5 Kulturno-zabavni program uz sajam šljive	8.000,00
	613914/6 Vatromet	6.000,00
	613914/7 Obilježavanje dana općine	3.000,00
613915	Ostale stručne usluge	25.000,00
	613915/1Ostale stručne usluge (nadzor, vještačenje)	20.000,00
	613915/3 Izrada elaborata i projekata za sanaciju klizišta	5.000,00
613916	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	10.000,00
613922	Usluge stručnog obrazovanja	5.000,00
613924	Izdaci za stručne ispite	3.000,00
613934	Izdaci za hardverske i softverske usluge	30.840,00
	613934/1 Održavanje serverskih softvera	8.950,00
	613934/2 Digitalizacija katastarskog operata -elektronska arhiva	19.890,00
	613934/3 Korištenje premanentnih GPS stanica	2.000,00
613951	Usluge ispitivanja okoline	500,00
613961	Zatezne kamate	3.000,00
613962	Troškovi spora	30.000,00
613974	Izdaci za rad komisija	98.600,00
	613974/1 Komisije općinskog vijeća	10.200,00
	613974/2 Izborna komisija	15.600,00
	613974/3 Komisija za procjenu nekretnina	21.300,00
	613974/4 Komisije za tehnički prijem objekata	42.500,00
	613974/5 Naknade za vjenčanja	5.000,00
	613974/6 Ostale komisije	3.000,00
	613974/7 Komisija za procjenu šteta	1.000,00
613975	Izdaci za naknade općinskim vijećnicima	184.000,00
613976	Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti	40.200,00
	613976/1 Izdaci po osnovu ugovora o djelu	30.200,00
	613976/2 Pripremanje i obuka civilne zaštite	5.000,00
	613976/3 Izrada eleborata i projrkata za sanaciju klizišta	5.000,00

Član 8.

Konačan broj bodova za svakog pojedinog kandidata će se dobiti na način što će se sabrati svi bodovi koje je kandidat dobio i podijeliti sa 8.

Član 9.

Komisija će sačiniti rang listu kandidata dobijenu na način opisan u prethodnim članovima ovih kriterija i standarda i istu dostaviti Općinskom vijeću, kako bi Općinsko vijeće moglo imenovati nadzorne odbore javnih preduzeća "Komunalac" Gradačac i "Veterinarska stanica Gradačac" d.o.o. Gradačac.

Član 10.

Ovi kriteriji i standardi stupaju na snagu danom donošenja, objavit će se u "Službenom glasniku Općine Gradačac", a primjenjivat će se u postupku izbora i ocjenjivanja kandidata prijavljenih po javnom oglasu za izbor nadzornih odbora "Komunalac" Gradačac i "Veterinarska stanica Gradačac" d.o.o. Gradačac.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj: 01-05-316/13
Datum:26.12.2013.god.
G r a d a č a c

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nedžad Šećić, s.r.

13.

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH („Službene novine F BiH" broj: 34/03 i 65/13), u skladu sa Kriterijima i standardima za izbor i ocjenjivanje kandidata koji će se prijaviti na javni oglas za izbor nadzornih odbora javnih preduzeća "Komunalac" Gradačac i "Veterinarska stanica Gradačac" d.o.o. Gradačac ("Službeni glasnik Općine Gradačac" broj: 11/13), Općinsko vijeće Gradačac objavljuje

J A V N I O G L A S
za izbor i imenovanje predsjednika i članova nadzornih odbora javnih preduzeća "Komunalac" Gradačac i "Veterinarska stanica Gradačac" d.o.o. Gradačac

Naziv pozicije:
Nadzorni odbor Javnog preduzeća "Komunalac" Gradačac i
Nadzorni odbor Javnog preduzeća "Veterinarska stanica Gradačac" d.o.o. Gradačac

Opis pozicije:
Nadzorni odbor JP "Komunalac" Gradačac se sastoji od pet (5) članova. Nadzorni odbor JP "Veterinarska stanica Gradačac" Gradačac se sastoji od tri (3) člana. Nadzorni odbori će biti imenovani na mandatni period od četiri godine. Nadležnosti Nadzornog odbora utvrđene su čl. 269. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine F BiH" broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 07/09) i čl. 8. Zakona o javnim preduzećima u F BiH ("Službene novine FBiH" broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12). Konačno imenovane osobe ostvarit će naknadu za rad u nadzornim odborima u skladu sa aktima javnih preduzeća, odnosno prema ugovorima koji odobre skupštine javnih preduzeća.

Uslovi (kriteriji i standardi) koje kandidat mora ispunjavati:
A) Opći kriteriji:
- da je državljanin BiH
- da je stariji od 18 godina
- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje
- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat diciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije
- da se na njega ne odnosi čl. IX.1. Ustava BiH (da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine)
- da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup koji je nespojiv s dužnošću u nadzornom odboru, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak
- da nema privatni finansijski interes u reguliranom tijelu u koje se kandidira u smislu čl. 2. tačke 1. i 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH
- da nije na dužnosti u političkoj stranci u smislu čl. 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH
- da nije član tijela zakonodavne, izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH („Službene novine F BiH" broj: 70/08)
- da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Nadzornog odbora;
- da nije starije od 65 godina na dan imenovanja;
- da se ne bavi, samostalno ili u zajednici sa drugim osobama, djelatnošću konkurentnom djelatnošću JP "Komunalac" Gradačac, odnosno JP "Veterinarska stanica Gradačac" Gradačac;

12.

Na osnovu člana 7. st. 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH („Službene novine F BiH" broj: 34/03 i 65/13) Općinsko vijeće Gradačac, na 10. radnoj sjednici održanoj dana 26. 12. 2013. godine d o n o s i

KRITERIJE I STANDARDE
za izbor i ocjenjivanje kandidata koji će se prijaviti na javni oglas za izbor nadzornih odbora javnih preduzeća "Komunalac" Gradačac i "Veterinarska stanica Gradačac" d.o.o. Gradačac

Član 1.

U postupku izbora kandidata na poziciju predsjednika i članova nadzornih odbora javnih preduzeća "Komunalac" Gradačac i "Veterinarska stanica Gradačac" d.o.o. Gradačac, primjenjivat će se opći kriteriji i standardi za izbor i ocjenjivanje.

Član 2.

Opći kriteriji koje kandidat treba ispunjavati su:
a) da je državljanin BiH
b) da je stariji od 18 godina
c) da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje
d) da nije otpušteni iz državne službe kao rezultat diciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije
e) da se na njega ne odnosi čl. IX.1. Ustava BiH (da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine)
f) da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup koji je nespoji s dužnošću u nadzornom odboru, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;
g) da se protiv njega ne vodi krivični postupak
h) da nema privatni finansijski interes u reguliranom tijelu u koje se kandidira u smislu čl. 2. tačke 1. i 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH
i) da nije na dužnosti u političkoj stranci u smislu čl. 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH
j) da nije član tijela zakonodavne, izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH („Službene novine F BiH" broj: 70/08)
k) da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Nadzornog odbora;
l) da nije starije od 65 godina na dan imenovanja;
m) da se ne bavi, samostalno ili u zajednici sa drugim osobama, djelatnošću konkuretnom djelatnošću JP "Komunalac" Gradačac, odnosno JP "Veterinarska stanica Gradačac" d.o.o. Gradačac
n) da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u nadzornom odboru u koji se kandiduje.

Član 3.

Standarde koje kandidat treba zadovoljiti su:
a) VII stepen stručne spreme
b) najmanje 3 godine radnog iskustva nakon završenog VII stepena stručne spreme
c) sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa privrednog društva i uvažavanje interesa drugih zainteresiranih sudionika
d) sposobnost za savjesno, odlučno, odgovorno i profesionalno obavljanje upražnjene pozicije
e) izražena individualnost, inicijativnost, nezavisnost u radu i donošenje odluka
f) da posjeduje znanje i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvještaja
g) da posjeduje znanje iz oblasti privrednog prava i ukupnog zakonodavstva na području djelovanja nadzornih odbora, korporativnih upravljanja i strategije poslovne etike
h) da posjeduje znanje o djelatnosti kojom se javno preduzeće bavi
i) sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu
j) da posjeduje organizacijske i komunikativne sposobnosti.

Član 4.

Opći kriteriji se ne boduju.

Član 5.

Standardi pod tačkama a) i b) se ne boduju.

Član 6.

Za standarde pod tačkama c), d), e), f), g), h), i), će komisija za izbor i ocjenjivanje kandidata prijavljenih po javnom oglasu za izbor nadzornih odbora javnih preduzeća "Komunalac" Gradačac i "Veterinarska stanica Gradačac" d.o.o. Gradačac (dalje: komisija) pripremiti pitanja na koja će kandidati davati odgovore koji će biti predmetom bodovanja od strane komisije.

Komisija će svakom kandidatu za ponuđeni odgovor davati od 1 do 5 bodova.

Član 7.

Standardi pod tačkom j) će se bodovati u skladu sa općim dojmom koji je kandidat ostavio na komisiju tokom intervjua i to bodovima od 1 do 5.

Ekon.kod	Vrsta izdataka	Iznos
1	2	3
613983	Naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.470,00
613986	Doprinosi za zdravstveno osiguranje -paušali,komisije, ugovori	13.600,00
613987	Doprinos za PIO - paušali,komisije,ugovori	20.390,00
613988	Porez na dohodak - paušali, komisije, ugovori	32.640,00
613991	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	144.050,00
	613991/1 ostale nespomenute usluge i dažbine	8.900,00
	613991/2 izdaci protivgradne zaštite	55.000,00
	613991/3 Izdaci za usluge deminiranja	20.000,00
	613991/6 Budžetska rezerva	30.150,00
	613991/7 Provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja	10.000,00
	613991/8 Provođenje hitnih mjera zaštite i spašavanja	20.000,00
613999	Otpis nenaplativih potraživanja	2.000,00
614000	**4.Tekući transferi i drugi tekući rashodi**	**1.916.320,00**
614100	***Tekući transferi drugim razinama vlasti***	***341.600,00***
614117	Tekući transferi mjesnim zajednicama	21.000,00
614121	Transfer za kulturu	41.600,00
	614121/1 Kulturne manifestacije	18.400,00
	614121/2 BZK Preporod	8.400,00
	614121/3 HKD Napredak	1.800,00
	614121/4 Gradačački književni susreti	13.000,00
614122	Transfer za sport od značaja za Federaciju	259.000,00
	614122/1 Kotizacije	201.400,00
	614122/2 Sportske manifestacije	29.600,00
	614122/3 Transfer za KIK Zmaj	28.000,00
614124	Transfer za izbore	20.000,00
614200	***Tekući transferi pojedincima***	***222.300,00***
614231	Beneficije za socijalnu zaštitu	82.000,00
	614231/1 Jednokratne novčane pomoći	30.000,00
	614231/2 Sanacija duga za vodu i el.en. u Direnu)	1.000,00
	614231/3 Sanacija i održavanje objekata u naselju Diren	4.000,00
	614231/4 Izdaci za finansiranje Duge	20.000,00
	614231/6 Izdaci za školski obrok za socijalno ugrožene učenike	3.000,00
	614231/7 Jednokratne pomoći za korisnike BIZ-a	24.000,00
614232	Izdaci za vojne invalide, ranjene borce iporodice poginulih boraca	4.000,00
	614232/1 Izdaci za lijekove za RVI i ranjene borce (lijekovi)	2.000,00
	614232/2 Izdaci za građevinske dozvole za RVI, ranjene borce	2.000,00
614233	Izdaci za raseljene osobe	20.000,00
614234	Isplate stipendija	77.300,00
614239	Ostali transferi pojedincima	34.000,00
	614239/1 Ostali grantovi pojedincima	25.000,00
	614239/2 Ostali grantovi pojedincima (načelnik)	9.000,00
614241	Jednokratne novčane pomoći za otk.poslj.prirodne nesreće	5.000,00
614300	***Tekući transferi neprofitnim organizacijama***	***1.332.420,00***
614311	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.004.320,00
	614311/1 Koordinacioni odbor za podizanje nišana	3.000,00
	614311/2 Kuća za djecu bez roditeljskog staranja-GVS	1.000,00

Ekon.kod	Vrsta izdataka	Iznos
1	2	3
	614311/3 Centar za kulturu	168.750,00
	614311/4 Centar za socijalni rad	327.800,00
	614311/5 Dječije obdanište	224.640,00
	614311/6 Javna biblioteka	129.130,00
	614311/7 Vatrogasno društvo	147.000,00
	614311/8 Crveni križ	3.000,00
614319	Tekući transferi vjerskim zajednicama	29.500,00
	614319/1 Medžlis islamske zajednice	24.000,00
	614319/2 Župni ured KTK	3.000,00
	614319/3 Srpska pravoslavna crkva	2.500,00
614323	Tekući transfer za parlamentarne političke partije	60.000,00
614324	Tekući transfer udrugama građana	232.600,00
	614324/1 Savez boračkih organizacija	118.200,00
	614324/2 Finansirenje projekata Saveza bor. organizacija	10.000,00
	614324/3 Patriotska liga	6.000,00
	614324/4 SUBNOAR-a	6.000,00
	614324/5 Obilježavanje značajnih datuma	13.900,00
	614324/6 Ostali praznici i godišnjice	5.700,00
	614324/7 Sufinansiranje projekata udr.građ.kod međunar. organizacija	3.000,00
	614324/8 Sufinanisranje projekata izgradnje društvenih domova	3.000,00
	614324/9 Ostala udruženja	14.000,00
	614324/10 Ostali korisnici	9.000,00
	614324/11 Projekti za mlade i GAP projekti	4.000,00
	614324/12 Projekat ravnopravnosti polova GAP	3.000,00
	614324/13 Manifestacije i sajmovi	4.500,00
	614324/14 Turniri,značajni datumi i ostali događaji	12.000,00
	614324/15 Izdaci za rad udruge HVO	2.000,00
	614324/16 Izdaci za rad Kutak radosti	4.800,00
	614324/18 Sufinansiranje projekta pretškolskog obrazovanja	10.500,00
	614324/19 Udruženje maloljetnih boraca	1.000,00
	614324/20 Udruženje logoraša	500,00
	614324/21 Udruženje oboljelih od PTSP	1.500,00
614329	Ostali transferi neprofitnim organizacijama	6.000,00
614400	***Subvencije javnim poduzećima***	***20.000,00***
614417	Subvencije za veterinarstvo	20.000,00
615000	**5.Kapitalni transferi**	**226.000,00**
615300	***Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama***	***226.000,00***
615311	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	226.000,00
	615311/3 MZ Zelinja Srednja - sanacija puteva	14.000,00
	615311/4 MZ Zelinja Donja -uređenje igrališta i džamije	14.000,00
	615311/5 MZ Toke -Završetak zgrade mjesne zajednice	8.000,00
	615311/6 MZ Rajska - spomen obilježje,vakufska kuća i svlačionice	24.000,00
	615311/7 MZ Jelovče Selo -rasvjeta oko poligonai igrališta,svlačionica,put prema školi	10.000,00
	615311/8 MZ Srnice Gornje- uređenje zemljišta za igralište	6.000,00

Član 2.

Ova Odluka supa na snagu naredni dan od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Općine Gradačac"

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj: 01-05-313/13 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:26.12.2013.god. **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c **Nedžad Šećić, s.r.**

10.

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“, broj 46/10), člana 38. Zakona o ustanovama („Sl. list RBiH“, br. 6/92 i 13/94) i člana 24. Statuta općine Gradačac ("Službeni glasnik općine Gradačac" broj: 4/08 i 5/12), Općinsko vijeće Gradačac, na 10. radnoj sjednici održanoj dana 26. 12. 2013. godine d o n o s i

O D L U K U
O davanju saglasnosti

Član 1.

Daje se saglasnost na Odluku o dopuni Statuta Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Gradačac br. 1755/13 od 27. 05. 2013. godine, koju je donio Upravni odbor JZU Dom zdravlja Gradačac.

Član 2.

Ova Odluka supa na snagu naredni dan od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Općine Gradačac"

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj: 01-05-314/13 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:26.12.2013.god. **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c **Nedžad Šećić, s.r.**

11.

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH" broj 34/06 i 51/09) i člana 24. stav 1. tačka 2. i 21. Statuta općine Gradačac ("Službeni glasnik općine Gradačac" broj: 4/08 i 5/12), a u vezi sa čl. 2. st. 1. tačka 1.6., čl. 6. st. 1. i čl. 8. st. 1. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH („Službene novine F BiH“ broj: 34/03 i 65/13) Općinsko vijeće Gradačac, na 10. radnoj sjednici održanoj dana 26. 12. 2013. godine d o n o s i

O D L U K U
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA

Član 1.

Raspisuje se Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova nadzornih odbora javnih preduzeća „Komunalac“ Gradačac i "Veterinarska stanica Gradačac" d.o.o. Gradačac (dalje: javni oglas).

Član 2.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da preduzme sve potrebne radnje za raspisivanje javnog oglasa.

Član 3.

Ova Odluka supa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama F BiH" i "Službenom glasniku Općine Gradačac"

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj: 01-05-315/13 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:26.12.2013.god. **OPĆINSKOG VIJEĆA**
Gradačac **Nedžad Šećić, s.r.**

8.

Na osnovu člana 14. stav 4. Zakona o eksproprijaciji («Sl.novine Federacije BiH», br.70/07 i 36/10) i člana 24. Statuta Općine Gradačac («Sl.glasnik općine Gradačac», br.4/08), Općinsko vijeće općine Gradačac na 10. sjednici održanoj dana 26. 12. 2013. godine u predmetu utvrđivanja javnog interesa radi regulisanja vodotoka potoka Vidare, d o n o s i

O D L U K U

1.Utvrđuje se da je od javnog interesa izvođenje radova na regulisanju vodotoka potoka Vidare u MZ Vida I, a na zemljištu označenom kao:

- k.č.br.373/2 (k.č.br.254/8) Baščica potok površine 25 m2 i k.č.br.373/3 (k.č.br.254/6) Baščica potok površine 19 m2, obje k.o.Vida korisnika Gromić Galiba sina Muje iz Vide sa 1/1, upisane u el.zk.ul.br.19 k.o. SP_Vida kao suvlasništvo Gromić Galiba sin Mustafe sa 2/160 iz Vide i dr.;

- k.č.br.374/2 (k.č.br.253/12) Palučak potok površine 35 m2 korisnika Hanić Edin sin Rasima sa 1/18, Hanić Samira sin Rasima sa 1/18, Mašić Fadila sin Hamida sa 1/6, Mašić Refika sin Hamida sa 1/6, Mašiće Safije rođ. Hodžić sa 1/18, Mašić Munira sin Osmana sa 1/6, Mašić Sanela sin Šefika sa 1/18, Mašić Suada sin Šefika sa 1/18, Omeragić Refika sin Hamida sa 1/6 i Pandžić Senije rođ. Hanić kći Rasima sa 1/18 k.o.Vida, upisana u el.zk.ul.br.407 k.o. SP_Vida kao suvlasništvo Gromić rođ.Halilović Hava sa 1/8 i dr.;

- k.č.br.376/2 (k.č.br.253/11) Palučak potok površine 1 m2 k.o.Vida korisnika Hasanbašić Enise kći Ibre žena Smajla iz Vide sa 1/1, upisana u el.zk.ul.br. upisana u el zk.ul.br.407 k.o. SP_Vida kao suvlasništvo Gromić rođ.Halilović Hava sa 1/8 i dr.;

- k.č.br.377/4 (k.č.br.253/8) Palučak potok površine 151 m2 k.o.Vida korisnika Mašić Ragiba sin Muje iz Vide, upisana u el zk.ul.br.407 k.o. SP_Vida kao suvlasništvo Gromić rođ.Halilović Hava sa 1/8 i dr.;

-k.č.br.378/4 (k.č.br.220/16) Bajrićka potok površine 16 m2 k.o.Vida korisnika Avdić Ahmeda sin Muje iz Vide sa 1/1, upisana el.zk.ul.348 k.o. SP_Vida kao suvlasništvo Osmanović Mehmeda sin Ahmeta iz Vide sa 1/60 i dr.;

-k.č.br.396/5 (k.č.br.251/13) Palučak potok površine 129 m2 k.o.Vida korisnika Gromić Muharema sin Muje iz Gradačca sa 1/1, upisana u el.zk.ul. 500 k.o SP_Vida kao suvlasništvo Gromić Muharema sin Mustafe sa 55/2400 i dr.;

- k.č.br.396/8 (k.č.br.251/11) Palučak potok površine 8 m2 i k.č.br.396/9 (k.č.br.251/12) Palučak potok površine 27 m2 obje k.o. Vida korisnika Bećirbašić Mustafe Razija rođ.Gromić iz Gradačca sa 1/1, upisane el.zk.ul. 500 k.o SP_Vida kao suvlasništvo Bećirbašić Musafe Razije rođ.Gromić sa 55/2400 i dr. I

- k.č.br.396/10 (k.č.br.251/4) Palučak potok površine 151 m2 korisnika Gromić Fahrudina sin Muje iz Gradačca sa 1/1, upisana u el.zk.ul. 500 k.o SP_Vida kao suvlaništvo Gromić Fahrudina sin Mustafe sa 55/2400 i dr.

2. Određuje se da je općina Gradačac korisnik eksproprijacije.

3. Ova odluka objaviti će se u «Službenom glasniku» općine Gradačac.

4. Protiv ove odluke može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Kantonalnom sudu u Tuzli u roku od 30 dana nakon prijema odluke. Tužba se podnosi neposredno sudu.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj:01-05-312/13
Datum:26.12.2013.god.
G r a d a č a c

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nedžad Šećić, s.r.

9.

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“, broj 46/10), člana 38. Zakona o ustanovama („Sl. list RBiH“, br. 6/92 i 13/94) i člana 24. Statuta općine Gradačac ("Službeni glasnik općine Gradačac" broj: 4/08 i 5/12), Općinsko vijeće Gradačac, na 10. radnoj sjednici održanoj dana 26. 12. 2013. godine d o n o s i

O D L U K U
O davanju saglasnosti

Član 1.

Daje se saglasnost na Statut Javne ustanove „Apoteka Gradačac“ Gradačac br. 797/13 od 31. 07. 2013. godine, koju je donio Upravni odbor JU „Apoteka Gradačac“ Gradačac.

Ekon.kod	Vrsta izdataka	Iznos
1	2	3
	615311/9 MZ Srnice Donje-nabavka zemljišta za poligon	9.000,00
	615311/10 MZ Biberovo Polje - društveni dom	5.000,00
	615311/11 MZ Vučkovci -Društveni dom i mekteb	10.000,00
	615311/12 MZ Kerep -Rasvjeta na poligonu	5.000,00
	615311/13 MZ Međiđa Srednja-nabavka zemljišta za igralište	10.000,00
	615311/14 MZ Mionica 3- projekti infrastrukture	5.000,00
	615311/15 MZ Mionica 2 - spomen obilježje	5.000,00
	615311/16 MZ Mionica Centar - kanalizacija	8.000,00
	615311/17 MZ Mionica 1 -uređenje igrališta i svlačionica	25.000,00
	615311/18 MZ Vida 2 - spomen obilježje	10.000,00
	615311/19 MZ Okanovići - sanacija mosta	15.000,00
	615311/20 MZ Sibovac -uređenje prostorija mjesne zajednice	5.000,00
	615311/22 MZ Zelinja Donja - izgradnja sportske sale	30.000,00
	615311/23 Izgradanja spomen obilježja na Banderi	8.000,00

Član 4.

II.2. KAPITALNI BUDŽET

Obim i struktura planiranih kapitalnih ulaganja u 2014.godini utvrđena je na slijedeći način:

Tabela br 3.

Ekon.kod	Vrsta izdataka	Iznos
1	2	3
820000	**II- K A P I T A L N I I Z D A C I (1+2)**	**5.633.020,00**
821000	**1.Izdaci za nabavku stalnih sredstava**	**4.922.740,00**
821100	***Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada***	***200.000,00***
821111	Nabavka zemljišta	200.000,00
	821111/1 Naknade za eksproprijaciju zemljišta	200.000,00
821200	***Nabavka građevina***	***915.000,00***
821211	Nabavka zgrada	850.000,00
	821211/1 Izgradnja kulturnog centra I faza	750.000,00
	821211/2 Izgradnja vatrogasnog doma	100.000,00
821221	Vanjska rasvjeta, trotoari i ograde	65.000,00
821300	***Nabavka opreme***	***250.650,00***
821311	Namještaj	10.000,00
821312	Kompjuterska oprema	15.150,00
821313	Oprema za prijenos podataka i glasa	10.000,00
	821313/2 Sredstva veze za operativni centar civilne zaštite	7.000,00
	821313/3 Radni pult,sirene, TV	3.000,00
821319	Fotokopirni aparat	1.500,00
821321	Motorna vozila	64.000,00
	821321/3 Zamjena auta staro za novo	14.000,00
	821321/4 Nabavka polovnog vatrogasnog vozila	30.000,00
	821321/5 Nabavka vozila	20.000,00
821341	Elektronska oprema	148.000,00
	821341/1 Rekonstrukcija videonadzora u zgradi općine	4.000,00
	821341/2 Izrada projekta i I faza videonadzora grada	4.000,00

Ekon.kod	Vrsta izdataka	Iznos
1	2	3
	821341/3 Nabavka parking satova	125.000,00
	821341/4 Nabavka instrumenta GPS	15.000,00
821361	Strojevi, uređaji, alati i instalacije	2.000,00
	821361/1 Klima uređaji	2.000,00
821500	***Nabavka stalnih sredstava u obliku prava***	***155.700,00***
821512	Licencija za korištenje zemljišta, patenata itd	11.700,00
	821512/1 Licenca za korištenje antivirusnog alata NOD 32	1.700,00
	821512/2 Nabavka softvera	5.000,00
	821512/3 Licenciranje Windowsa, Offica i aplikativnih softvera	5.000,00
821521	Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektiranja	134.000,00
	821521/1 Prostorno planska dokumentacija	20.000,00
	821521/4 Izrada projekata infrastrukture	35.000,00
	821521/6 Revizija projektne dokumentacije	7.000,00
	821521/15 Izrada LEAP-a	2.000,00
	821521/17 Prečistač otpadnih voda -elaborat	60.000,00
	821521/19 Registracija zemljišta - IDA	10.000,00
821529	Ostala osnivačka ulaganja	10.000,00
	821529/2 Sredstva za osnivanje JP Domažić i JP za parkinge	10.000,00
821600	***Rekonstrukcija i investicijsko održavanje***	***3.401.390,00***
821612	Rekonstrukcija cesta i mostova	1.782.390,00
	821612/20 MZ Mediđa Gornja-rekonstrukcija puta	522.390,00
	821612/29 Raskrsnica Gradačac-Modriča-Šamac-rekonstrukcija	300.000,00
	821612/30 Rekonstrukcija ul.Hazna II faza	300.000,00
	821612/31 Izgradnja saobraćajne infrastrukture u industrijskoj zoni II	350.000,00
	821612/33 MZ Mionica 3 - put Kamberi -Polja	100.000,00
	821612/34 MZ Požarike - put za Heće	60.000,00
	821612/35 MZ Zelinja Srednja - put za Subašiće	150.000,00
821618	Rekonstrukcija objekata vezanih za vodovod, kanalizaciju i čvrsti otpad	630.000,00
	821618/5 Prečistač otpadnih voda -rekonstrukcija postrojenja	250.000,00
	821618/6 Projekat za teh.unapr.postrojenja za tretiranje odlaganja otpada	200.000,00
	821618/7 Izgradnja vodoprivrednih objekata	180.000,00
821619	Ostala rekonstrukcija i poboljšanja	989.000,00
	821619/1 Rekultivizacija zemljišta	120.000,00
	821619/2 Gradski stadion	80.000,00
	821619/3 Aleja kestenova II faza	90.000,00
	821619/4 Sanacija klizišta i otkl.poslj.prirod.nepogode	50.000,00
	821619/5 Oživljavanje parka(stara banja)	77.000,00
	821619/8 Kanalizacija Hazna-naselje Rijeka	30.000,00
	821619/9 Popločavanje trga	100.000,00
	821619/10 Uređenje taxi stajališta	10.000,00
	821619/12 Adaptacija prostorija za matičnu službu	15.000,00
	821619/14 Izgradnja poligona Luke	135.000,00
	821619/16 Rekonstrukcija društvenih domova	10.000,00
	821619/18 Izgradnja sportskog poligona u MZ Kerep	25.000,00
	821619/19 Održavanje uređenih riječnih tokova	30.000,00
	821619/20 Sufinansiranje projekata infrastrukture-ILDP	72.000,00

VI - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 34.

Općinski načelnik će donijeti Pravilnik o plaćama i naknadama u skladu sa odredbama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH („Službene novine FBiH“ br.45/10 i 111/12), drugim važećim podzakonskim propisima i odredbama ove Odluke, kojom će se bliže propisati pravo na naknade i postupak ostvarivanja prava na naknade državnih službenika i namještenika.

Za radna mjesta koja ne budu odgovarala nazivu radnih mjesta iz člana 17. Pravilnikom o plaćama će se utvrditi naziv i visina koeficijenta čija visina će biti manja od visine koeficijenta propisanog za neposredno viši platni razred.

Član 35.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće državnih službenika i namještenika organa državne službe Općine Gradačac br. 01-05-165/09. od 05.05.2009. godine objavljena u Službenom glasniku općine Gradačac br.4/09. i Odluka o utvrđivanju plaća i drugih ličnih primanja Općinskog pravobranioca i zamjenika Općinskog pravobranioca br. 01-05-158/05. od 31.05.2005. godine.

Član 36.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Općine Gradačac.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
-Općinsko vijeće-

Broj: 01-05-311-1/13
Datum:26.12.2013.god.
G r a d a č a c

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nedžad Šećić, s.r.

7 b-1.

Na osnovu člana 24. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac“, br.4/08 i 5/12), Općinsko vijeće Gradačac, na 10 . radnoj sjednice od 26. 12. 2013. godine, uz razmatranje i donošenje Odluke o plaćama i naknadama uposlenika i izabranih dužnosnika u organima općine Gradačac, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

Općinsko vijeće traži da se za narednu sjednicu Općinskog vijeća pripremi prijedlog Odluke o smanjenju paušala i naknada općinskim vijećnicima srazmjerno smanjenju plaća i naknada uposlenika i izabranih dužnosnika u organima općine Gradačac.

II

Ovaj Zaključak objaviti u „Službenom glasniku općine Gradačac“.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj: 01-05- 311-1-1/2013
Datum:26.12.2013.god.
G r a d a č a c

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nedžad Šećić, s.r.

7 b-2.

Na osnovu člana 24. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac“, br.4/08 i 5/12), Općinsko vijeće Gradačac, na 10 . radnoj sjednice od 26. 12. 2013. godine, uz razmatranje i donošenje Odluke o plaćama i naknadama uposlenika i izabranih dužnosnika u organima općine Gradačac, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

Općinsko vijeće traži da se na narednoj sjednici Općinskog vijeća razmatra prijedlog Odluke o usklađivanju koeficijenata za plate i naknade u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Općinsko vijeće općine Gradačac.

II

Ovaj Zaključak objaviti u „Službenom glasniku općine Gradačac“.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj: 01-05- 311-1-2/2013
Datum:26.12.2013.god.
G r a d a č a c

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nedžad Šećić, s.r.

Član 28.

(Naknada za slučaj smrti i pravo na osiguranje od posljedica nesretnog slučaja)

U slučaju smrti državnog službenika ili namještenika njegovoj porodici se isplaćuje naknada na ime troškova sahrane/ukopa u visini od četiri prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine prema posljednjem statističkom podatku.

Članom uže porodice državnog službenika ili namještenika se smatraju: bračni ili vanbračni drug, dijete (bračno, vanbračno, usvojeno, pastorče i dijete bez roditelja uzeto na izdržavanje do 18 godina, odnosno do 26 godina starosti ako se nalazi na redovnom školovanju i nisu u radnom odnosu, a djeca nesposobna za rad bez obzira na starosnu dob), roditelji (otac, majka, očuh, maćeha i usvojitelj) pod uslovom da žive u zajedničkom domaćinstvu sa državnim službenikom i namještenikom , braća i sestre bez roditelja do 18 godina, odnosno do 26 godina starosti, ako se nalaze na redovnom školovanju i nemaju drugih prihoda već ih korisnik naknade stvarno izdržava ili je obaveza njihovog izdržavanja zakonom utvrđena a ako
su nesposobni za rad, bez obzira na starosnu dob pod uslovom da s njima žive u zajedničkom domaćinstvu i unučad ako nemaju roditelja i žive u zajedničkom domaćinstvu s državnim službenikom i namještenikom.

Naknada iz stava 1. ovog člana isplaćuje se i u slučaju smrti člana uže porodice državnog službenika i namještenika.

Državni službenik i namještenik ima pravo na osiguranje od posljedica nesretnog slučaja sa uključenim rizikom od prirodne smrti za vrijeme trajanja radnog odnosa u organu državne službe. Ugovor sa odgovarajućom osiguravajućom kućom zaključuje rukovodilac organa uprave.

Član 29.

(Otpremnina)

Državni službenik i namještenik ima pravo na otpremninu pri odlasku u penziju u visini svojih pet ostvarenih prosječnih neto plaća isplaćenih u prethodnih pet mjeseci.

Član 30.

(Naknada u slučaju prekobrojnosti)

U slučaju prestanka radnog odnosa državnog službenika i namještenika zbog prekobrojnosti,
taj državni službenik i namještenik ima pravo naknade u iznosu:
1) za radni staž do 10 godina naknada iznosi tri neto plaće državnog službenika i namještenika
2) za radni staž od 11 do 30 godina naknada iznosi šest neto plaća, državnog službenika i namještenika
3) za radni staž preko 30 godina naknada iznosi deset neto plaća državnog službenika i namještenika.

Član 31.

(Naknada za rad u komisijama)

Članovi komisija koje se formiraju na osnovu rješenja Općinskog načelnika a čije osnivanje je propisano zakonom imaju pravo na maksimalnu mjesečnu naknadu za rad u komisiji u iznosu
od 15% prosječne plaće u FBiH .

Naknade za rad u komisijama iz prethodnog stava a koje se finansiraju od uplata fizičkih ili pravnih lica ne ulaze u ograničenja iz prethodnog stava.

V PLAĆE ZA PRIPRAVNIKE I NAKNADE ZA VOLONTERE

Član 32.

(Visina plaće za pripravnike)

Plaća pripravnika visoke, više i srednje stručne spreme u organu državne službe utvrđuje se
u iznosu, i to:
- za visoku školsku spremu u iznosu od 80% od početne osnovne plaće utvrđene za radno mjesto stručnog saradnika,
- za višu školsku spremu u iznosu od 80% od početne osnovne plaće utvrđene za radno mjesto samostalnog referenta
- za srednju školsku spremu u iznosu od 80% od početne osnovne plaće utvrđene za radno mjesto referenta.

Početna osnovna plaća iz stava 1. ovog člana predstavlja samo iznos plaće bez dijela plaće
po osnovu penzijskog staža.

Član 33.

(Visina naknade za volontere)

Volonteri visoke, više i srednje stručne spreme u organu državne službe imaju pravo na naknadu i to:
1) za visoku školsku spremu u iznosu od 35% od osnovne plaće stručnog saradnika,
2) za višu školsku spremu u iznosu od 35% od osnovne plaće samostalnog referenta,
3) za srednju stručnu spremu u iznosu od 35% od osnovne plaće referenta.

Visina naknade iz stava 1. ovog člana određuje se od osnovne plaće odgovarajuće školske spreme.

Ekon.kod	Vrsta izdataka	Iznos
1	2	3
	821619/21 Sportski poligon Hrgovi	20.000,00
	821619/22 Projekti zaštite okoliša	55.000,00
	821619/23 Izgradnja sportskog poligona u MZ Škorići	40.000,00
	821619/24 Izgradnja sportskog poligona u MZ požarike	30.000,00
823000	**2.Izdaci za otplate dugova**	**710.280,00**
823300	***Otplate domaćeg pozajmljivanja***	***710.280,00***
823311	Vrijednosnih papira - mjenica	346.120,00
823331	Otplate domaćim finansijskim institucijama	300.000,00
823339	Otplate ostalim domaćim pozajmljivačima	64.160,00
	823339/2 Otplate ostalim domaćim pozajmljivačima	64.160,00

Član 5.

II POSEBAN DIO

Tekući izdaci budžeta u 2014.godini u iznosu od 6.671.190,00 KM, prema organizacionoj klasifikaciji, raspoređuju se na slijedeći način:

Tabela br 4.

Ekon.kod	Vrsta izdataka	IZNOS
1	2	3
	UKUPNI TEKUĆI RASHODI	**6.671.190,00**
	1 Općinsko vijeće - broj zaposlenih: 0	
600000	**R A S H O D I**	**376.540,00**
610000	**TEKUĆI RASHODI**	**376.540,00**
613000	**Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge**	**376.540,00**
613100	***Putni troškovi***	***1.300,00***
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	100,00
613125	Troškovi dnevnica u inozemstvu	1.000,00
613191	Ostale naknade putnih i drugih troškova	200,00
613600	***Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine***	***5.000,00***
613611	Unajmljivanje prostora ili zgrada	5.000,00
613900	***Ugovorene i druge posebne usluge***	***290.240,00***
613914	Usluge reprezentacije	12.000,00
	613914/1 Usluge reprezentacije	8.000,00
	613914/4 Općinska priznanja	4.000,00
613974	Izdaci za rad komisija	47.100,00
	613974/1 Komisije općinskog vijeća	10.200,00
	613974/2 Izborna komisija	15.600,00
	613974/3 Komisija za procjenu nekretnina	21.300,00
613975	Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima	184.000,00
613976	Izdaci za naknade po ugovorima	300,00
	613976/1 Izdaci po osnovu ugovora o djelu	300,00

Ekon.kod	Vrsta izdataka	IZNOS
1	2	3
613983	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.010,00
613986	Doprinosi za ZO na naknade za paušale,komisije i ugovore	9.350,00
613987	Doprinos za PIO na naknade za paušale,komisije i ugovore	14.030,00
613988	Porez na dohodak na naknade za paušale,komisije i ugovore	22.450,00
614000	**Tekući transferi i drugi tekući rashodi**	**80.000,00**
614100	***Tekući transferi drugim razinama vlasti***	***20.000,00***
614124	Transfer za izbore	20.000,00
614300	***Tekući transferi neprofitnim organizacijama***	***60.000,00***
614323	Tekući transfer za parlamentarne političke partije	60.000,00
	2-01 Općinski načelnik - broj zaposlenih: 1	
600000	**R A S H O D I**	**140.065,00**
610000	**TEKUĆI RASHODI**	**140.065,00**
611000	**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**61.150,00**
611100	***Bruto plaće i naknade plaće***	***58.790,00***
611111	Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	40.570,00
611131	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	9.990,00
611132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	7.350,00
611133	Doprinosi za zapošljavanje	880,00
611200	***Naknade troškova zaposlenih***	***2.360,00***
611221	Naknade za topli obrok tijekom rada	1.760,00
611224	Regres za godišnji odmor	600,00
612000	**Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi**	**6.370,00**
612111	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	3.530,00
612112	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.350,00
612113	Doprinosi za zapošljavanje	290,00
612219	Ostali doprinosi	200,00
613000	**Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge**	**63.545,00**
613100	**Putni troškovi**	**9.500,00**
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	800,00
613121	Troškovi prevoza u inozemstvo javnim sredstvima	3.000,00
613125	Troškovi dnevnica u inozemstvu	5.500,00
613191	Ostale naknade putnih i drugih troškova	200,00
613900	**Ugovorene i druge posebne usluge**	**54.045,00**
613911	Usluge medija	2.000,00
613912	Usluge tiskanja	2.500,00
613914	Usluge reprezentacije	15.700,00
	613914/1 Usluge reprezentacije	15.700,00
613974	Izdaci za rad komisija	3.000,00
	613974/6 Ostale komisije	3.000,00
613983	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	15,00
613986	Doprinosi za ZO na naknade za paušale,komisije i ugovore	140,00
613987	Doprinos za PIO na naknade za paušale,komisije i ugovore	210,00
613988	Porez na dohodak na naknade za paušale,komisije i ugovore	330,00
613991	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	30.150,00
	613991/6 Budžetska rezerva	30.150,00
614000	**Tekući transferi i drugi tekući rashodi**	**9.000,00**

Član 19.

(Naknade za prekovremeni rad, rad u neradne dane, noćni rad i rad u dane državnih praznika)

Državni službenik i namještenik ima pravo na dodatak na plaću po osnovu prekovremenog rada u radne dane u visini od 50% od osnovne plaće, srazmjerno trajanju prekovremenog rada. Državni službenik i namještenik ima pravo na dodatak na plaću po osnovu prekovremenog rada u neradne dane (subotom i nedjeljom) u visini od 30% od osnovne plaće, srazmjerno trajanju prekovremenog rada. Pravo na ovaj dodatak na plaću nema uposlenik na radnom mjestu koji se organizovano obavlja u smjenama.

Državni službenik i namještenik ima pravo na dodatak na plaću za rad noću u visini od 35% od osnovne plaće srazmjerno trajanju noćnog rada. Noćnim radom se smatra rad od 22:00 do 06:00 sati.

Državni službenik i namještenik ima pravo na dodatak na plaću po osnovu rada u dane državnog praznika koji su po zakonu neradni u visini od 50% od osnovne plaće, srazmjerno trajanju rada u dane državnog praznika.

Dodaci na plaće iz ovog člana se obračunavaju na osnovnu plaću, bez dijela plaće po osnovu radnog staža i čini sastavni dio plaće.

Član 20.

(Plaćeni dopust)

Državni službenik i namještenik imaju pravo na plaćeni dopust u dužini od 30 dana u visini svoje neto plaće iz prethodnog mjeseca, u skladu sa Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom.

Član 21.

(Naknada za troškove ishrane tokom rada)

Državni službenik i namještenik ima pravo na novčanu naknadu za ishranu u toku rada (topli obrok) u visini od 1% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji po zadnjem statističkom podatku.

Član 22.

(Regres za godišnji odmor)

Državni službenik i namještenik ima pravo na naknadu na ime regresa za korištenje godišnjeg odmora u visini od 50% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji po zadnjem objavljenom statističkom podatku

Pravo na regres iz stava 1. ovog člana ima svaki državni službenik i namještenik koji u toku tekuće kalendarske godine ima pravo na godišnji odmor.

Član 23.

(Naknade za bolovanje)

Državni službenik i namještenik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanja) do 42 kalendarska dana u visini njegove neto plaće isplaćene za prethodni mjesec.

Naknada za bolovanje preko 42 dana iz stava 1. ovog člana ostvaruje se po kantonalnom propisu kojim se uređuje naknada za ova oblast, s tim da se razlika do pune plaće isplaćuje iz Budžeta Općine.

Član 24.

(Naknada za porodiljski dopust)

Državni službenik i namještenik za vrijeme porodiljskog dopusta ima pravo na naknadu plaće prema propisima kantona kojim se uređuje ova oblast prema mjestu uplate doprinosa s tim da se razlika do pune plaće isplaćuje iz Budžeta Općine.

Član 25.

(Naknada troškova za službena putovanja)

Državni službenik i namještenik imaju pravo za troškove službenog putovanja na području Federacije, odnosno Bosne i Hercegovine, kao i za putovanja u inostranstvo, na koje se upućuju na izvršenje službenog zadatka, u skladu sa važećim propisima Vlade Federacije BiH.

Član 26.

(Naknada za troškove prijevoza na posao i sa posla)

Državni službenik i namještenik kojem nije organizovan prevoz na posao i sa posla, a čije je mjesto stanovanja udaljeno od mjesta rada najmanje dva kilometra, pripada naknada za troškove prijevoza u visini mjesečne karte gradskog, prigradskog ili međugradskog saobraćaja.

U međugradski promet spadaju mjesta koja su udaljena od mjesta rada do 70 km.

Član 27.

(Naknada za slučaj povrede na radu, teške bolesti i invalidnosti)

U slučaju povrede na radu, teške bolesti i invalidnosti državnog službenika ili namještenika ili člana njegove uže porodice, isplaćuje se jednokratna novčana pomoć, u visini od dvije prosječne mjesečne neto plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine prema posljednjem statističkom podatku.

IV PLAĆE, NAKNADE I DODACI NA PLAĆU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Član 16.

Državni službenik i namještenik ima pravo na plaću koja odgovara radnom mjestu na koje je postavljen.

Državni službenici razvrstavaju se u osam platnih razreda i za svaki platni razred se utvrđuju koeficijenti za obračun plaća u slijedećim vrijednostima:

Platni razred	Državni službenici	Koeficijent
I	Sekretar organa uprave	6,2
II	Pomoćnici Općinskog načelnika	5,7
III	Šef Službe civilne zaštite	5,2
IV	Šef unutrašnje organizacione jedinice (odsjeka)	4,5
V	Inspektori	4,3
VI	Stručni savjetnici	4,1
VII	Viši stručni suradnik	3,9
VIII	Stručni suradnik	3,7

Namještenici u organu uprave Općine Gradačac razvrstavaju se u sedam platnih razreda i za svaki platni razred se utvrđuju koeficijenti za obračun plaća u slijedećim vrijednostima:

Platni razred	Namještenici	Koeficijenti
I	Šef unutrašnje organizacione jedinice (VŠS)	3,2
II	Viši samostalni referent (VŠS)	3,1
III	Samostalni referent (VŠS)	3
IV	Šef unutrašnje organizacione jedinice	2,8
V	Viši referent (SSS) i VKV	2,7
VI	Referent (SSS) i KV radnik III i IV stepena	2,6
VII	Pomoćni radnik i nekvalificirani radnik (NK)	1,85

Član 17.

Pravo na plaću državni službenik i namještenik ostvaruje od dana stupanja na dužnost. Plaća se obračunava i isplaćuje za prethodni mjesec, a utvrđuje se rješenjem kojeg donosi Općinski načelnik.

Član 18.

(Dodatak na plaću po osnovu posebnih uslova rada)

Državni službenik i namještenik ima pravo na dodatak na plaću po osnovu posebnih uslova rada u iznosu:

a) za inspektore od 20% do 30 % od osnovne plaće,

b) za ostale poslove koji se vrše pod posebnim uvjetima određenim posebnim zakonom dodatak na plaću se može odrediti od 10% do 20%,

c) za vatrogasce u iznosu od 30% od osnovice plaće.

Ekon.kod	Vrsta izdataka	IZNOS
1	2	3
614200	***Tekući transferi pojedincima***	***9.000,00***
614239	Ostali transferi pojedincima	9.000,00
	614239/2 Ostali grantovi pojedincima (načelnik)	9.000,00
	2-02 Stručna služba OV i ON - broj zaposlenih: 6	
600000	**R A S H O D I**	**164.200,00**
610000	**TEKUĆI RASHODI**	**164.200,00**
611000	**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**149.530,00**
611100	***Bruto plaće i naknade plaće***	***132.580,00***
611111	Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	91.470,00
611131	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	22.550,00
611132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	16.570,00
611133	Doprinosi za zapošljavanje	1.990,00
611200	***Naknade troškova zaposlenih***	***16.950,00***
611211	Naknade za prevoz s posla i na posao	1.290,00
611221	Naknade za topli obrok tijekom rada	10.560,00
611224	Regres za godišnji odmor	3.600,00
611227	Pomoć u slučaju smrti	1.500,00
612000	**Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi**	**14.370,00**
612111	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	7.950,00
612112	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.300,00
612113	Doprinosi za zapošljavanje	660,00
612219	Ostali doprinosi	460,00
613000	**Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge**	**300,00**
613100	***Putni troškovi***	300,00
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	300,00
	2-03 Općinska služba za društvene djelatnosti i BIZ - broj zaposlenih: 21	
600000	**R A S H O D I**	**2.692.660,00**
610000	**TEKUĆI RASHODI**	**2.692.660,00**
611000	**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**407.510,00**
611100	***Bruto plaće i naknade plaće***	***347.050,00***
611111	Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	239.460,00
611131	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	59.000,00
611132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	43.390,00
611133	Doprinosi za zapošljavanje	5.200,00
611200	***Naknade troškova zaposlenih***	***60.460,00***
611211	Naknade za prevoz s posla i na posao	7.280,00
611221	Naknade za topli obrok tijekom rada	35.200,00
611224	Regres za godišnji odmor	12.000,00
611225	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	3.480,00
611227	Pomoć u slučaju smrti	2.500,00
612000	**Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi**	**37.650,00**
612111	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	20.820,00
612112	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	13.890,00
612113	Doprinosi za zapošljavanje	1.740,00
612219	Ostali doprinosi	1.200,00
613000	**Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge**	**366.180,00**

Ekon.kod	Vrsta izdataka	IZNOS
1	2	3
613100	***Putni troškovi***	***3.100,00***
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	1.100,00
613125	Troškovi dnevnica u inozemstvu	1.500,00
613191	Ostale naknade putnih i drugih troškova	500,00
613200	***Izdaci za energiju***	***58.100,00***
613211	Izdaci za električnu energiju	32.500,00
	613211/1 izdaci za električnu energiju- zgrade	32.500,00
613212	Izdaci za centralno grijanje	25.600,00
613300	***Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge***	***62.700,00***
613311	Izdaci za telefon, telefaks i teleks	13.500,00
613312	Izdaci za internet	2.400,00
613313	Izdaci za mobilni telefon	12.500,00
613314	Poštanske usluge	25.690,00
613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	4.960,00
613323	Izdaci za usluge odvoza smeća	3.650,00
613400	***Nabava materijala i sitnog inventara***	***57.400,00***
613411	Izdaci za obrasce i papir	29.500,00
613412	Izdaci za kompjutorski materijal	9.000,00
613413	Izdaci za obrazovanje kadrova	6.100,00
613416	Sitni inventar	5.300,00
613419	Izdaci za ostali administrativni materijal	3.300,00
613481	Izdaci za odjeću, uniforme i platno	700,00
	613481/1 Izdaci za odjeću i uniforme zaposlenika	700,00
613484	Materijal za čišćenje	3.500,00
613500	***Izdaci za usluge prevoza i goriva***	***53.100,00***
613511	Benzin	10.350,00
613512	Dizel	31.000,00
613523	Registracija motornih vozila	2.750,00
613524	Izdaci za prevoz ljudi	9.000,00
613600	***Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine***	***29.000,00***
613612	Unajmljivanje stanova	25.000,00
613621	Unajmljivanje opreme	4.000,00
613700	***Izdaci za tekuće održavanje***	***52.700,00***
613711	Materijal za popravak i održavanje zgrada	5.800,00
	613711/1 Materijal za popravku i održavanje zgrada	5.800,00
613721	Usluge popravaka i održavanja zgrada	15.000,00
	613721/1 Usluge popravke i održavanja zgrada	15.000,00
613722	Usluge popravaka i održavanja opreme	11.500,00
	613722/1 Usluge popravke i održavanja opreme	11.500,00
613723	Usluge popravaka i održavanja vozila	20.400,00
613800	***Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa***	***4.500,00***
613813	Osiguranje vozila	4.500,00
613900	***Ugovorene i druge posebne usluge***	***45.580,00***
613912	Usluge štampanja	1.000,00
613914	Usluge reprezentacije	37.000,00
	613914/1 Usluge reprezentacije	12.000,00
	613914/2 Saradnja sa partnerskim gradovima	8.000,00
	613914/5 Kulturno-zabavni program uz sajam šljive	8.000,00
	613914/6 Vatromet	6.000,00

Član 8.

(Naknada plaće nakon prestanka javne funkcije)

Nakon prestanka obavljanja javne funkcije nosilac izvršne funkcije - Općinski načelnik, do zasnivanja novog radnog ili ugovornog odnosa ili do ispunjavanja uvjeta za penziju prema općim propisima, ima pravo na naknadu plaće koju je ostvario dok je obavljao javnu funkciju u trajanju od 12 mjeseci.

Prava iz stava 1. ovog člana imaju i savjetnici općinskog Načelnika u trajanju od 6 mjeseci, ukoliko su dužnost savjetnika obavljali dulje od dvije godine.

Lica iz stava 1. i 2. ovog člana koja se u skladu sa zakonom, vrate na isto ili slično radno mjesto sa kojeg su izabrani, odnosno imenovani na javnu funkciju, nemaju pravo na naknadu plaće iz stava 1. ovog člana.

Član 9.

(Naknada za troškove ishrane tokom rada)

Izabrana i imenovana lica imaju pravo na novčanu naknadu za ishranu u toku rada (topli obrok), u visini 1% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH po zadnjem statističkom podatku.

Član 10.

(Naknada za godišnji odmor i plaćeni dopust)

Izabrana i imenovana lica imaju pravo na novčanu naknadu na ime regresa za korištenje godišnjeg odmora u visini od 50% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH po zadnjem statističkom podatku i naknadu za plaćeni dopust u dužini od 30 dana u visini svoje neto plaće iz predhodnog mjeseca.

Član 11.

(Naknada za porodiljski dopust)

Izabrana i imenovana lica za vrijeme porodiljskog dopusta ima pravo na naknadu plaće prema propisima kantona kojima se uređuje ova oblast, s tim da se razlika do pune plaće isplaćuje na teret Budžeta Općine Gradačac.

Član 12.

(Naknada za slučaj smrti, teške bolesti i invalidnosti)

Naknadu za slučaj smrti, teške bolesti i invalidnosti izabrana i imenovana lica ostvaruju na način i pod uvjetima utvrđenim za državne službenike i namještenike u organima Općine Gradačac.

Član 13.

(Otpremnina)

Izabrana i imenovana lica imaju pravo na isplatu otpremnine prilikom odlaska u penziju iznosu od pet njegovih prosječnih plaća isplaćenih u predhodnih pet mjeseci.

Član 14.

(Naknada troškova za službena putovanja)

Izabrana i imenovana lica upućeni na službeno putovanje imaju pravo na naknadu troškova dnevnice, noćenja, prijevoza i ostalih izdataka nastalih u vezi sa službenim putovanjem.

Član 15.

(Naknada za prijevoz na posao i s posla)

Izabranim i imenovanim licima kojima nije organziovan službeni prijevoz na posao i s posla, a čije je mjesto stanovanja od mjesta rada udaljeno najmanje 2 km, pripada naknada za troškove prijevoza u visini mjesečne karte gradskog, prigradskog i međugradskog saobraćaja.

Član 4.

Visinu osnovice za obračun plaće utvrdit će Općinski načelnik u dogovoru sa Sindikatom državnih službenika i namještenika u Općini Gradačac, prije donošenja Budžeta općine Gradačac za narednu fiskalnu godinu, s tim da osnovica ne može biti veća od osnovice utvrđene na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.

Ukoliko se Općinski načelnik i Sindikat ne dogovore o visini osnovice, ranije dogovorena osnovica ostaje na snazi do dogovora Općinskog načelnika i Sindikata.

Osnovna plaća se utvrđuje množenjem osnovice za obračun plaće sa utvrđenim koeficijentom platnog razreda.

Iznos osnovne plaće, utvrđen na način iz prethodnog stava, uvećava se za 0,5% za svaku započetu godinu penzijskog staža uposlenika u organima Općine Gradačac, a najviše do 20%. Osnovna plaća ne može biti manja od 70% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH prema posljednjem objavljenom statističkom podatku.

U slučaju da osnovna plaća iznosi manje od 70% prosječne plaće, uposleniku će se isplatiti plaća u navedenom procentu.

Osnovna plaća se obračunava i iskazuje mjesečno za puno radno vrijeme, prema radnom mjestu, i odgovarajućem platnom razredu. Ukoliko uposlenik radi s nepunim radnim vremenom, u skladu sa posebnim zakonom i drugim propisima, osnovna plaća odredit će se srazmjerno vremenu provedenom na radu.

Puno radno vrijeme uposlenih je 40 sati sedmično.

III PLAĆE I NAKNADE IZABRANIH DUŽNOSNIKA I IMENOVANIH LICA

Član 5.

Izabrani dužnosnici koji dužnost obavljaju profesionalno, imaju pravo na plaću.

Općinski načelnik, pravo na plaću iz stava 1. ovog člana, ostvaruje danom potvrđivanja izbora od strane Centralne izborne komisije.

Savjetnik Općinskog načelnika, pravo na plaću iz stava 1. ovog člana ostvaruju danom postavljenja na radno mjesto.

Član 6.

Izabrana i imenovana lica iz člana 2. Odluke razvrstavaju se u četiri platna razreda i za svaki platni razred se utvrđuju koeficijenti za obračun plaća, dodataka i naknada za obavljanje funkcija u slijedećim vrijednostima:

Platni razred	Radno mjesto	Koeficijent
I	Općinski načelnik	9,8
II	Općinski pravobranilac	7
III	Zamjenik Općinskog pravobranioca	6,5
IV	Savjetnik Općinskog načelnika	6,2

Član 7.

(Naknada plaće zbog bolesti ili povrede)

Za prvih 42 dana odsutnosti s posla zbog bolesti ili povrede, izabrana i imenovana lica iz člana 2. ove Odluke koja ostvaruju pravo na plaću ili naknadu za obavljanje funkcije imaju pravo na naknadu plaće u visini plaće odnosno naknade koju je ostvario za prethodni mjesec.

Izabrana i imenovana lica iz člana 2. ove Odluke imaju pravo na naknadu plaće ili naknadu za obavljanje funkcije u visini od 70% plaće odnosno naknade koju je ostvario za prethodni mjesec prije odsutnosti s posla zbog bolesti ili povrede za odsutnost s posla duže od 42 dana a najduže 12. mjeseci odnosno do kraja mandata.

Izabrana i imenovana lica iz člana 2. ove Odluke imaju naknadu plaće odnosno naknade za obavljanje funkcije u punom iznosu koju su ostvarili za prethodni mjesec ako je do odsustva s posla došlo iz razloga povrede na radu.

Ekon.kod	Vrsta izdataka	IZNOS
1	2	3
	613914/7 Obilježavanje dana općine	3.000,00
613916	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	2.000,00
613951	Usluge ispitivanja okoline	500,00
613976	Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada	2.500,00
	613976/1 Izdaci po osnovu ugovora o djelu	2.500,00
613983	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	10,00
613986	Doprinosi za ZO na naknade za paušale,komisije i ugovore	120,00
613987	Doprinos za PIO na naknade za paušale,komisije i ugovore	170,00
613988	Porez na dohodak na naknade za paušale,komisije i ugovore	280,00
613991	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	2.000,00
	613991/1 ostale nespomenute usluge i dažbine	2.000,00
614000	**Tekući transferi i drugi tekući rashodi**	**1.655.320,00**
614100	***Tekući transferi drugim razinama vlasti***	***321.600,00***
614117	Tekući transferi mjesnim zajednicama	21.000,00
614121	Transfer za kulturu	41.600,00
	614121/1 Kulturne manifestacije	18.400,00
	1.1.Smijeh je zdravlje	*800,00*
	1.2.Dan obdaništa	*500,00*
	1.3.Vučkovci-9.festival folklora	*2.500,00*
	1.4.Božićni koncert	*1.000,00*
	1.5.Posavsko sijelo	*1.000,00*
	1.6.Likovna kolonija	*1.500,00*
	1.7.Ramazansko sijelo	*600,00*
	1.8.Hidžretska nova godina	*1.000,00*
	1.9.Smotra ženskih horova	*2.000,00*
	1.10.Smotra folklora	*2.500,00*
	1.11.Dan prvačića	*2.500,00*
	1.12.Godišnjica rođenja H.K.Gradaščevića	*600,00*
	1.13.Koncert muzičke škole	*500,00*
	1.14.Doček Nove godine 2015.	*1.400,00*
	614121/2 BZK Preporod	8.400,00
	614121/3 HKD Napredak	1.800,00
	614121/4 Gradačački književni susreti	13.000,00
614122	Transfer za sport od značaja za Federaciju	259.000,00
	614122/1 Kotizacije	201.400,00
	614122/2 Sportske manifestacije	29.600,00
	2.1.Izbor sportiste godine	*3.000,00*
	2.2.Uskršnji šahovski turnir	*1.500,00*
	2.3.Memorijalni turnir "Senahid Ćeskinović-Nado"	*1.000,00*
	2.4.Karate turnir"Gradačac open 2014."	*3.000,00*
	2.5.Kantonalno prvenstvo u sportskom streljaštvu	*500,00*
	2.6.Sportom protiv droge	*800,00*
	2.7.Kutak radosti-državno prvenstvo u odbojci	*1.000,00*
	2.8.Školska takmičenja u atletici	*1.500,00*
	2.9.Ulične trke "Mladost 2014."	*3.500,00*
	2.10.Malonogometni turnir "tempo"	*1.000,00*
	2.11.Aktivnosti sportskog saveza	*3.000,00*

Ekon.kod	Vrsta izdataka	IZNOS
1	2	3
	2.12.Školska takmičenja u sportskim igrama	*2.500,00*
	2.13.Sportske igre mladih	*1.500,00*
	2.14.Ostale manifestacije	*5.800,00*
	614122/3 Transfer za KIK Zmaj	28.000,00
614200	***Tekući transferi pojedincima***	***208.300,00***
614231	Beneficije za socijalnu zaštitu	82.000,00
	614231/1 Jednokratne novčane pomoći	30.000,00
	614231/2 Sanacija duga za vodu i el.en. u Direnu)	1.000,00
	614231/3 Sanacija i održavanje objekata u naselju Diren	4.000,00
	614231/4 Izdaci za finansiranje Duge	20.000,00
	614231/6 Izdaci za školski obrok za socijalno ugrožene učenike	3.000,00
	614231/7 Jednokratne pomoći za korisnike BIZ-a	24.000,00
614232	Izdaci za vojne invalide, ranjene branitelje i obitelji poginulih branitelja	4.000,00
	614232/1 Izdaci za lijekove za RVI i ranjene borce (lijekovi)	2.000,00
	614232/2 Izdaci za građevinske dozvole za RVI, ranjene borce	2.000,00
614233	Izdaci za raseljene osobe	20.000,00
614234	Isplate stipendija	77.300,00
614239	Ostali transferi pojedincima	25.000,00
	614239/1 Ostali grantovi pojedincima	25.000,00
614300	***Tekući transferi neprofitnim organizacijama***	***1.125.420,00***
614311	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	857.320,00
	614311/1 Koordinacioni odbor za podizanje nišana	3.000,00
	614311/2 Kuća za djecu bez roditeljskog staranja-GVS	1.000,00
	614311/3 Centar za kulturu	168.750,00
	614311/4 Centar za socijalni rad	327.800,00
	614311/5 Dječije obdanište	224.640,00
	614311/6 Javna biblioteka	129.130,00
	614311/8 Crveni križ	3.000,00
614319	Tekući transferi vjerskim zajednicama	29.500,00
	614319/1 Medžlis islamske zajednice	24.000,00
	1.1.Medžlis islamske zajednice	*12.000,00*
	1.2.Džematski odbor Novalići	*2.400,00*
	1.3.Džematski odbor Toke	*2.400,00*
	1.4.Džematski odbor Lukavac Donji	*2.400,00*
	1.5.Džematski odbor Lukavac Gornji -donji džemat	*2.400,00*
	1.6.Džematski odbor Mediđa Srednja	*2.400,00*
	614319/2 Župni ured KTK	3.000,00
	614319/3 Srpska pravoslavna crkva	2.500,00
614324	Tekući transfer udrugama građana	232.600,00
	614324/1 Saveza boračkih organizacija	118.200,00
	614324/2 Finansirenje projekata Saveza bor. organizacija	10.000,00
	614324/3 Patriotska lige	6.000,00
	614324/4 SUBNOAR-a	6.000,00
	614324/5 Obilježavanje značajnih datuma	13.900,00
	5.1.Dan oslobođenja Gradačca 1945.god-6.april	*500,00*
	5.2.Godišnjica Patriotske lige-1.juli	*500,00*
	5.3.Dan žrtava Gradačca- 5.juni	*900,00*

7 a.

U vezi sa članom 20, te člana 103. stav 2. Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac ("Službeni glasnik općine Gradačac", br, 8/08), na prijedlog Kolegija Općinskog vijeća Gradačac, Općinsko vijeće općine Gradačac, na 10. sjednici od 26. 12. 2013. godine,
d o n o s i

Z A K L J U Č A K

o stavljanju u proceduru donošenja Odluke o plaćama i naknadama uposlenika i izabranih dužnosnika u organima općine Gradačac, prije isteka 6 mjeseci od njenog neprihvatanja

I

Stavlja se u proceduru Odluke o plaćama i naknadama uposlenika i izabranih dužnosnika u organima općine Gradačac, prije isteka šest (6) mjeseci od njenog neizglasavanja od strane Općinskog vijeća.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku općine Gradačac".

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
-Općinsko vijeće-

Broj: 01-05-311 /13 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:26.12.2013.god. **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c ***Nedžad Šećić, s.r.***

7 b.

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine FBiH" br. 49/06), člana 60. i 62. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine FBiH", br.45/10 i 111/12.) i člana 24. Statuta općine Gradačac ("Službeni glasnik općine Gradačac" br.4/08, 5/12.), Općinsko vijeće Općine Gradačac, na 10. sjednici održanoj dana 26. 12. 2013.godine, donosi

O D L U K U
o plaćama i naknadama uposlenika i izabranih dužnosnika u organima općine Gradačac

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovom Odlukom se utvrđuje osnovna plaća, dodaci na plaću i naknade uposlenika i izabranih i imenovanih dužnosnika u organima općine Gradačac.

Član 2.

Uposlenicima u organima općine Gradačac se smatraju izabrana i imenovana lica kao i državni službenici i namještenici koji su u radnom odnosu u službama za upravu i stručnim službama općine Gradačac i u Općinskom pravobranilaštvu Općine Gradačac.
Izabranim licima, u smislu ove odluke se smatraju izabrani dužnosnici: Općinski načelnik, kao nosilac izvršne funkcije iz člana 6. ove Odluke.
Imenovanim licima se smatraju Općinski Pravobranilac, Zamjenik Općinskog Pravobranioca i savjetnici Općinskog Načelnika (u daljem tekstu imenovana lica) iz člana 6.ove Odluke.
Državnim službenicima se smatraju rukovodeći i ostali državni službenici koji obavljaju poslove osnovne djelatnosti iz nadležnosti općinskog organa državne službe.
Namještenicima se smatraju uposlenici koji obavljaju dopunske poslove osnovne djelatnosti i poslove pomoćne djelatnosti iz nadležnosti općinskog organa državne službe.

II OSNOVNA PLAĆA

Član 3.

Finansijska sredstva za plaće i naknade i druga primanja uposlenika i izabranih dužnosnika u organima Općine Gradačac predviđena ovom Odlukom, planiraju se i osiguravaju u Budžetu Općine Gradačac.

III OSTALE AKTIVNOSTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Rad Općinskog vijeća u programiranom periodu bit će usmjeren i na druga pitanja kao što su:

- donošenje potrebnih odluka i drugih akata obaveznih prema Zakonu i potrebama općine Gradačac,
- razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga rada Kantona, Federacije i Bosne i Hercegovine.

Općinsko vijeće će redovno razmatrati bezbijednosnu i političku situaciju i na osnovu iste preduzimati odgovarajuće mjere.

Općinsko vijeće u okviru svojih prava i dužnosti će razmatrati i sva druga pitanja za koja se ukaže potreba u cilju preduzimanja mjera iz određenih oblasti, posebno pitanja koja se tiču obezbjeđenja uslova normalizacije života i rada na općini.

IV IZVRŠENJE PROGRAMA

Općinski načelnik i drugi obrađivači materijala dužni su materijale pripremiti blagovremeno i u dovoljnom broju primjeraka za članove Općinskog vijeća u skladu sa Poslovnikom Općinskog vijeća i iste dostaviti Stručnoj službi Vijeća najkasnije do 10-og u mjesecu za koji je planirano razmatranje određenog materijala.

Kolegij Općinskog vijeća podnosit će izvještaje o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća.

Materijali moraju biti sadržajni i prilagođeni mehanizmu razmatranja u Općinskom vijeću.

Obavezuje se Općinski načelnik da uz određene materijale za koje je to potrebno da prijedlog zaključka Općinskom vijeću.

O sprovođenju ovog Programa starat će se predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća, Sekretar Vijeća, Stručna služba Vijeća i Općinski načelnik kao predlagač materijala.

Na osnovu ovog Programa rada, predlagači, obrađivači materijala i radna tijela komisije Općinskog vijeća sa stručnim službama donijet će operativne planove za realizaciju tematskog dijela Programa rada.

Sve odluke i svi programi obavezno se razmatraju u formi Nacrta. Samo izuzetno ovi se dokumenti mogu razmatrati u skraćenom postupku i to uz obrazloženje razloga hitnosti od strane predlagača. O opravdanosti skraćenog postupka izjašnjava se Općinsko vijeće.

Za svaki materijal koji nije dostavljen Općinskom vijeću u programiranom periodu, ovlašteni predlagač je dužan u pisanoj formi obrazložiti razloge.

V Ovaj Program otvoren je za sva nova aktuelna pitanja i opravdane zahtjeve koje nameće aktuelno stanje i potrebe i čine njegov sastavni dio.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
-Općinsko vijeće-

Broj: 01-05-309 /13
Datum:26.12.2013.god.
G r a d a č a c

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nedžad Šećić, s.r.

6.

Na osnovu člana 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gradačac ("Službeni glasnik općine Gradačac", broj: 8/08), na prijedlog Komisije za Statut i opća akta, Općinsko vijeće općine Gradačac, na 10. sjednici održanoj dana 26. 12. 2013. godine, d o n o s i

O D L U K U
O izmjeni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gradačac

I

Član 13. Poslovnika o radu Općinskog vijeća, mijenja se i glasi:

"U Općinskom vijeću djeluju klubovi vijećnika političkih stranaka, koalicija, nezavisnih i samostalnih vijećnika, kao osnovni oblik njihovog organizacionog djelovanja.

Dva ili više vijećnika mogu oformiti samostalni klub vijećnika.

Klubovi vijećnika posebno se angažuju u pripremama sjednica Općinskog vijeća, predlaganju dnevnog reda sjednica Općinskog vijeća, kao i svim drugim prilikama koje nalažu međustranačko dogovaranje. "

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku općine Gradačac".

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
-Općinsko vijeće-

Broj:01-05-310/13
Datum:26.12.2013.god.
G r a d a č a c

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nedžad Šećić, s.r.

Ekon.kod	Vrsta izdataka	IZNOS
1	2	3
	5.4.Zločin nad civilima-Kerep-30.juni	*800,00*
	5.5.Stradanje djece-24.decembar	*300,00*
	5.6.Akcija "Istok" - 17.oktobar	*1.500,00*
	5.7.Zlatni ljiljani-turnir-22.oktobar	*2.500,00*
	5.8.Oklopni voz- 22.oktobar	*1.000,00*
	5.9.Dan formiranja 107.viteške brigade- 9.juni	*2.500,00*
	5.10.Dan invalida- 3.decembar	*1.500,00*
	5.11.Akcija "Zapad" - 7.decembar	*1.900,00*
	614324/6 Ostali praznici i godišnjice	5.700,00
	6.1.Dan Zlatnih ljiljana	*1.500,00*
	6.2.Zajednički iftar	*2.000,00*
	6.3.ABNOR- 27.juli	*600,00*
	6.4.ABNOR- 25.novembar	*600,00*
	6.5.Dan armije BiH- 15.april	*1.000,00*
	614324/7 Sufinansiranje projekata udr.građ.kod međunar. organizacija	3.000,00
	614324/8 Sufinanisranje projekata izgradnje društvenih domova	3.000,00
	614324/9 Ostala udruženja	14.000,00
	614324/10 Ostali korisnici	9.000,00
	614324/11 Projekti za mlade i GAP projekti	4.000,00
	614324/12 Projekat ravnopravnosti polova GAP	3.000,00
	614324/13 Manifestacije i sajmovi	4.500,00
	614324/14 Turniri,značajni datumi i ostali događaji	12.000,00
	614324/15 Izdaci za rad udruge HVO	2.000,00
	614324/16 Izdaci za rad Kutak radosti	4.800,00
	614324/18 Sufinansiranje projekta pretškolskog obrazovanja	10.500,00
	614324/19 Udruženje maloljetnih boraca	1.000,00
	614324/20 Udruženje logoraša	500,00
	614324/21 Udruženje oboljelih od PTSP	1.500,00
614329	Ostali transferi neprofitnim organizacijama	6.000,00
615000	**Kapitalni transferi**	**226.000,00**
615300	***Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama***	***226.000,00***
615311	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	226.000,00
	615311/3 MZ Zelinja Srednja - sanacija puteva	14.000,00
	615311/4 MZ Zelinja Donja -uređenje igrališta i džamije	14.000,00
	615311/5 MZ Toke -Završetak zgrade mjesne zajednice	8.000,00
	615311/6 MZ Rajska - spomen obilježje,vakufska kuća i svlačionice	24.000,00
	615311/7 MZ Jelovče Selo -rasvjeta oko poligonai igrališta,svlačionica,put prema školi	10.000,00
	615311/8 MZ Srnice Gornje- uređenje zemljišta za igralište	6.000,00
	615311/9 MZ Srnice Donje-nabavka zemljišta za poligon	9.000,00
	615311/10 MZ Biberovo Polje - društveni dom	5.000,00
	615311/11 MZ Vučkovci -Društveni dom i mekteb	10.000,00
	615311/12 MZ Kerep -Rasvjeta na poligonu	5.000,00
	615311/13 MZ Međiđa Srednja-nabavka zemljišta za igralište	10.000,00
	615311/14 MZ Mionica 3- projekti infrastrukture	5.000,00
	615311/15 MZ Mionica 2 - spomen obilježje	5.000,00
	615311/16 MZ Mionica Centar - kanalizacija	8.000,00

Ekon.kod	Vrsta izdataka	IZNOS
1	2	3
	615311/17 MZ Mionica 1 -uređenje igrališta i svlačionica	25.000,00
	615311/18 MZ Vida 2 - spomen obilježje	10.000,00
	615311/19 MZ Okanovići - sanacija mosta	15.000,00
	615311/20 MZ Sibovac -uređenje prostorija mjesne zajednice	5.000,00
	615311/21 MZ Zelinja Donja -Izgradnja sportske sale	30.000,00
	615311/22 Izgradnja spomen obilježja na Banderi	8.000,00
	2-04 Općinska služba za privredu, razvoj i finansije - broj zaposlenih: 18	
600000	**R A S H O D I**	**577.275,00**
610000	**TEKUĆI RASHODI**	**577.275,00**
611000	**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**440.660,00**
611100	***Bruto plaće i naknade plaće***	***390.130,00***
611111	Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	269.180,00
611131	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	66.320,00
611132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	48.770,00
611133	Doprinosi za zapošljavanje	5.860,00
611200	***Naknade troškova zaposlenih***	***50.530,00***
611211	Naknade za prevoz s posla i na posao	1.160,00
611221	Naknade za topli obrok tijekom rada	31.680,00
611224	Regres za godišnji odmor	10.800,00
611225	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	4.890,00
611227	Pomoć u slučaju smrti	2.000,00
612000	**Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi**	**42.320,00**
612111	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	23.420,00
612112	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	15.600,00
612113	Doprinosi za zapošljavanje	1.950,00
612219	Ostali doprinosi	1.350,00
613000	**Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge**	**74.295,00**
613100	***Putni troškovi***	***1.800,00***
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	800,00
613125	Troškovi dnevnica u inozemstvu	1.000,00
613800	***Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa***	***3.600,00***
613822	Izdaci platnog prometa	3.600,00
613900	***Ugovorene i druge posebne usluge***	***68.895,00***
613914	Usluge reprezentacije	2.500,00
	613914/1 Usluge reprezentacije	2.500,00
613916	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	2.000,00
613922	Usluge stručnog obrazovanja	2.000,00
613976	Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada	2.700,00
	613976/1 Izdaci po osnovu ugovora o djelu	2.700,00
613983	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	15,00
613986	Doprinosi za ZO na naknade za paušale,komisije i ugovore	140,00
613987	Doprinos za PIO na naknade za paušale,komisije i ugovore	210,00
613988	Porez na dohodak na naknade za paušale,komisije i ugovore	330,00
613991	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	57.000,00
	613991/1 ostale nespomenute usluge i dažbine	2.000,00

1	2	3	4
NOVEMBAR	**Svečana sjednica Općinskog vijeća povodom 25.novembra – Dana državnosti BiH**		
	1. Informacija o broju upisanih učenika u prve razrede, uspjehu učenika i stanju školskih objekata osnovnih i srednjih škola općine Gradačac u školskoj 2014/15. godini.	Općinski načelnik	Općinska služba za društvene djelatnosti i BiZ u saradnji sa osnovnim i srednjim školama općine Gradačac
	2. Informacija o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite	Općinski načelnik	Služba za dr. djelat. i BiZ

1	2	3	4
DECEMBAR	1. Program rada Općinskog vijeća Gradačac za 2015. godinu.	Kolegij Općinskog vijeća	Stručna služba Općinskog vijeća i Općinskog načelnika
	2. Programi rada javnih ustanova i javnih preduzeća u 2015.godini.	Općinski načelnik	Upravni odbor JU i JP
	3. Informacija o vrednovanju rada osnovnih i srednjih škola u školskoj 2013/14. godini	Općinski načelnik	Općinska služba za društvene djelatnosti i BiZ

1	2	3	4
AVGUST	GODIŠNJI ODMORI		
SEPTEMBAR	1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za period januar-juni 2014.godine.	Općinski načelnik	Služba za privredu, razvoj i finansije
	2. Odluka o dodjeli općinskih priznanja u 2014. godini.	Komisija za priznanja i nazive Općinskog vijeća	Stručna služba Općinskog vijeća i Općinskog načelnika
	3. Odluka o visini i broju stipendija za školsku 2014/15. godinu.	Općinski načelnik	Služba za dr. djel. i BiZ
	4. Izvještaj o zdravstvenom stanju životinja, naročito stočnog fonda sa prijedlogom mjera.	Općinski načelnik	Općinska služba za privredu, razvoj i finansije
	5. Nacrt Budžeta općine Gradačac za 2015.godinu.	Općinski načelnik	Služba za privredu, razvoj i finansije
	6. Nacrt Odluke o izvršenju budžeta za 2015. godinu	Općinski načelnik	Služba za privredu, razvoj i finansije

1	2	3	4
OKTOBAR	***Svečana sjednica povodom 22. oktobra – Dana općine Gradačac.***		
	1. Prijedlog Budžeta općine Gradačac za 2015. godinu.	Općinski načelnik	Služba za privredu, razvoj i finansije
	2. Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta općine Gradačac za 2015. godinu	Općinski načelnik	Služba za privredu, razvoj i finansije
	3. Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Gradačac za 2015.godinu.	Kolegij Općinskog vijeća	Stručna služba Općinskog vijeća i Općinskog načelnika
	4. Informacija o stanju javnog reda i mira, i sigurnosti za prvih šest mjeseci 2014.g.	PU Gradačac	PU Gradačac
	5. Informacija o stanju socijalne zaštite na općini Gradačac.	Općinski načelnik	Služba za dr. djelat. i BiZ

Ekon.kod	Vrsta izdataka	IZNOS
1	2	3
	613991/2 izdaci protivgradne zaštite	55.000,00
613999	Otpis nenaplativih potraživanja	2.000,00
614000	**Tekući transferi i drugi tekući rashodi**	**20.000,00**
614400	***Subvencije javnim poduzećima***	***20.000,00***
614417	Subvencije za veterinarstvo	20.000,00
	2-05 Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove - broj zaposlenih: 17	
600000	**R A S H O D I**	**480.680,00**
610000	**TEKUĆI RASHODI**	**480.680,00**
611000	**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**407.210,00**
611100	***Bruto plaće i naknade plaće***	***358.070,00***
611111	Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	247.070,00
611131	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	60.870,00
611132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	44.760,00
611133	Doprinosi za zapošljavanje	5.370,00
611200	***Naknade troškova zaposlenih***	***49.140,00***
611211	Naknade za prevoz s posla i na posao	4.660,00
611221	Naknade za topli obrok tijekom rada	31.680,00
611224	Regres za godišnji odmor	10.800,00
611227	Pomoć u slučaju smrti	2.000,00
612000	**Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi**	**38.830,00**
612111	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	21.480,00
612112	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	14.330,00
612113	Doprinosi za zapošljavanje	1.790,00
612219	Ostali doprinosi	1.230,00
613000	**Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge**	**34.640,00**
613100	***Putni troškovi***	***400,00***
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	400,00
613400	***Nabava materijala i sitnog inventara***	***1.300,00***
613481	Izdaci za odjeću, uniforme i platno	1.300,00
	613481/1 Izdaci za odjeću i uniforme zaposlenika	1.300,00
613700	**Izdaci za tekuće održavanje**	**3.000,00**
613722	Usluge popravaka i održavanja opreme	3.000,00
	613722/2 Usluge servisiranja i kalibracije geodetskih instrumenata	3.000,00
613900	**Ugovorene i druge posebne usluge**	**29.940,00**
613914	Usluge reprezentacije	1.200,00
	613914/1 Usluge reprezentacije	1.200,00
613915	Ostale stručne usluge	1.000,00
	613915/1Ostale stručne usluge (nadzor, vještačenje)	1.000,00
613916	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	1.000,00
613922	Usluge stručnog obrazovanja	1.000,00
613924	Izdaci za stručne ispite	1.000,00
613934	Izdaci za hardverske i softverske usluge	21.890,00
	613934/2 Digitalizacija katastarskog operata -elektronska arhiva	19.890,00
	613934/3 Korištenje permanentnih GPS stanica	2.000,00
613976	Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada	1.500,00

Ekon.kod	Vrsta izdataka	IZNOS
1	2	3
	613976/1 Izdaci po osnovu ugovora o djelu	1.500,00
613983	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	10,00
613986	Doprinosi za ZO na naknade za paušale,komisije i ugovore	70,00
613987	Doprinos za PIO na naknade za paušale,komisije i ugovore	100,00
613988	Porez na dohodak na naknade za paušale,komisije i ugovore	170,00
613991	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	1.000,00
	613991/1 Ostale nespomenute usluge i dažbine	1.000,00
	2-06 Služba civilne zaštite - broj zaposlenih: 5	
600000	**R A S H O D I**	**409.740,00**
610000	**TEKUĆI RASHODI**	**409.740,00**
611000	**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**145.460,00**
611100	***Bruto plaće i naknade plaće***	***123.320,00***
611111	Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	85.100,00
611131	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	20.960,00
611132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	15.410,00
611133	Doprinosi za zapošljavanje	1.850,00
611200	***Naknade troškova zaposlenih***	***22.140,00***
611211	Naknade za prevoz s posla i na posao	440,00
611221	Naknade za topli obrok tijekom rada	8.800,00
611224	Regres za godišnji odmor	3.000,00
611225	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	8.400,00
611227	Pomoć u slučaju smrti	1.500,00
612000	**Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi**	**13.370,00**
612111	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	7.400,00
612112	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.930,00
612113	Doprinosi za zapošljavanje	620,00
612219	Ostali doprinosi	420,00
613000	**Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge**	**98.910,00**
613100	***Putni troškovi***	***200,00***
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	200,00
613200	***Izdaci za energiju***	***1.500,00***
613211	Izdaci za električnu energiju	1.500,00
	613211/1 Izdaci za električnu energiju- zgrade	1.500,00
613400	***Nabava materijala i sitnog inventara***	***11.000,00***
613481	Izdaci za odjeću, uniforme i platno	6.000,00
	613481/3 Nabavka odjeće za gašenje požara	6.000,00
613487	Poseban materijal za potrebe civilne zaštite	5.000,00
613700	**Izdaci za tekuće održavanje**	**5.000,00**
613721	Usluge popravaka i održavanja zgrada	5.000,00
	613721/2 Usluge popravke i održavanja skloništa	5.000,00
613900	**Ugovorene i druge posebne usluge**	**81.210,00**
613914	Usluge reprezentacije	600,00
	613914/1 Usluge reprezentacije	600,00
613915	Ostale stručne usluge	10.000,00
	613915/1Ostale stručne usluge (nadzor, vještačenje)	5.000,00
	613915/3 Izrada elaborata i projekata za sanaciju klizišta	5.000,00
613974	Izdaci za rad komisija	1.000,00

1	2	3	4
MAJ	1. Izvještaj o radu i poslovanju javnih preduzeća na području općine Gradačac za 2013. godinu.	Općinski načelnik	Služba za privredu, razvoj i finansije
	2. Izvještaj o radu i poslovanju javnih ustanova na području općine Gradačac za 2013. godinu.	Općinski načelnik	Služba za privredu, razvoj i finansije
	3. Izvještaj o stanju higijensko-epidemiološke zaštite na području općine Gradačac za 2013.godinu.	Općinski načelnik	Služba za dr.djelat. i BiZ

1	2	3	4
J U N I	1. Izvještaj o stanju zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti i stvarnim potrebama kadrova u privredi na općini Gradačac.	Općinski načelnik	Općinska služba za privredu, razvoj i finansije
	2. Izvještaj o nenaplaćenim prihodima općine, sa prijedlogom mjera na poboljšanju naplate	Općinski načlenik	Općinsko pravobranilaštvo i službe za upravu

1	2	3	4
J ULI	2. Informacija o stanju u predškolskom odgoju	Općinski načelnik	Služba za društvene djelatnosti i BiZ

1	2	3	4
APRIL	1. Nacrt Plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2014/15. godinu.	Općinski načelnik	Služba za društ.dj. i BiZ
	2. Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2013. godinu.	Općinski načelnik	Služba za privredu,razvoj i finansije
	3. Izvještaj o bespravnoj gradnji na području općine Gradačac.	Općinski načelnik	Služba za opću upravu i inspekcijski nadzor
	4. Izvještaj o stanju poljoprivrede na području općine Gradačac.	Općinski načelnik	Služba za privredu, razvoj i finansije
	5. Informacija stanja javnog reda i mira, sigurnosti ljudi i imovine.	PU Gradačac	PU Gradačač
	6. Izvještaj o dodijeljenim i utrošenim sredstvima iz budžeta općine u 2012. godini nevladinim organizacijama i udruženjima .	Općinski načelnik	Služba za dr. djelat. i BiZ
	7. Informacija o stanju sporta na području općine Gradačac .	Općinski načelnik	Služba za dr. djelat. i BiZ
	8. Izvještaj o zaštiti od požara na području općine Gradačac, sa prijedlogom mjera	Općinski načelnik	Služba civilne zaštite

Ekon.kod	Vrsta izdataka	IZNOS
1	2	3
	613974/7 Komisija za procjenu šteta	1.000,00
613976	Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada	15.000,00
	613976/1 Izdaci po osnovu ugovora o djelu	5.000,00
	613976/2 Pripremanje i obuka civilne zaštite	5.000,00
	613976/3 Izrada eleborata i projrkata za sanaciju klizišta	5.000,00
613983	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	80,00
613986	Doprinosi za ZO na naknade za paušale,komisije i ugovore	740,00
613987	Doprinos za PIO na naknade za paušale,komisije i ugovore	1.110,00
613988	Porez na dohodak na naknade za paušale,komisije i ugovore	1.780,00
613991	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	50.900,00
	613991/1 ostale nespomenute usluge i dažbine	900,00
	613991/3 Izdaci za usluge deminiranja	20.000,00
	613991/7 Provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja	10.000,00
	613991/8 Provođenje hitnih mjera zaštite i spašavanja	20.000,00
614000	**Tekući transferi i drugi tekući rashodi**	**152.000,00**
614200	***Tekući transferi pojedincima***	***5.000,00***
614241	Jednokratne novčane pomoći za otk.poslj.prirodne nesreće	5.000,00
614300	***Tekući transferi neprofitnim organizacijama***	***147.000,00***
614311	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	147.000,00
	2-07 Općinska služba za opću upravu i inspekcijski nadzor - broj zaposlenih: 17	
600000	**R A S H O D I**	**499.360,00**
610000	**TEKUĆI RASHODI**	**499.360,00**
611000	**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**416.890,00**
611100	***Bruto plaće i naknade plaće***	***354.240,00***
611111	Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	244.430,00
611131	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	60.220,00
611132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	44.280,00
611133	Doprinosi za zapošljavanje	5.310,00
611200	***Naknade troškova zaposlenih***	***62.650,00***
611211	Naknade za prevoz s posla i na posao	6.510,00
611221	Naknade za topli obrok tijekom rada	29.920,00
611224	Regres za godišnji odmor	10.200,00
611225	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	13.520,00
611227	Pomoć u slučaju smrti	2.500,00
612000	**Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi**	**38.410,00**
612111	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	21.250,00
612112	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	14.170,00
612113	Doprinosi za zapošljavanje	1.770,00
612219	Ostali doprinosi	1.220,00
613000	**Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge**	**44.060,00**
613100	***Putni troškovi***	***200,00***
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	200,00
613900	***Ugovorene i druge posebne usluge***	***43.860,00***
613912	Usluge tiskanja	1.000,00
613914	Usluge reprezentacije	1.000,00

Ekon.kod	Vrsta izdataka	IZNOS
1	2	3
	613914/1 Usluge reprezentacije	1.000,00
613916	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	5.000,00
613922	Usluge stručnog obrazovanja	1.000,00
613924	Izdaci za stručne ispite	2.000,00
613934	Izdaci za hardverske i softverske usluge	8.950,00
	613934/1 Održavanje serverskih softvera	8.950,00
613974	Izdaci za rad komisija	5.000,00
	613974/5 Naknade za vjenčanja	5.000,00
613976	Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada	14.400,00
	613976/1 Izdaci po osnovu ugovora o djelu	14.400,00
613983	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	100,00
613986	Doprinosi za ZO na naknade za paušale,komisije i ugovore	900,00
613987	Doprinos za PIO na naknade za paušale,komisije i ugovore	1.350,00
613988	Porez na dohodak na naknade za paušale,komisije i ugovore	2.160,00
613991	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	1.000,00
	613991/1 ostale nespomenute usluge i dažbine	1.000,00
	2-08 Općinska služba za urbanizam i komunalne poslove - broj zaposlenih: 11	
600000	**R A S H O D I**	**1.207.480,00**
610000	**TEKUĆI RASHODI**	**1.207.480,00**
611000	**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**268.890,00**
611100	***Bruto plaće i naknade plaće***	***237.600,00***
611111	Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	163.950,00
611131	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	40.390,00
611132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	29.700,00
611133	Doprinosi za zapošljavanje	3.560,00
611200	***Naknade troškova zaposlenih***	***31.290,00***
611211	Naknade za prevoz s posla i na posao	3.830,00
611221	Naknade za topli obrok tijekom rada	19.360,00
611224	Regres za godišnji odmor	6.600,00
611227	Pomoć u slučaju smrti	1.500,00
612000	**Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi**	**25.770,00**
612111	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	14.260,00
612112	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	9.500,00
612113	Doprinosi za zapošljavanje	1.190,00
612219	Ostali doprinosi	820,00
613000	**Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge**	**912.820,00**
613100	***Putni troškovi***	***1.200,00***
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	400,00
613125	Troškovi dnevnica u inozemstvu	800,00
613200	**Izdaci za energiju**	**119.600,00**
613211	Izdaci za električnu energiju	119.600,00
	613211/2 Izdaci za javnu rasvjetu	*119.600,00*
613300	**Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge**	**495.000,00**
613324	Izdaci za usluge održavanja čistoće	460.000,00
	613324/1 Održavanje čistoće	*200.000,00*

1	2	3	4
M A R T	**Svečana sjednica Općinskog vijeća povodom 1.marta - Dana nezavisnosti BiH**		
	1. Izvještaj o radu Općinskog načelnika za 2013. Godinu	Općinski načelnik	Općinski načelnik
	2. Prostorni plan općine Gradačac za period 2008-2018.g.	Općinski načelnik	Općinska služba za urbanizam i kom.posl.
	3. Strategija razvoja općine Gradačac za period 2014.- 2024. godina	Općinski načelnik	Služba za privredu, budžet i finansije
	4. Program i plan zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva	Općinski načelnik	Služba za urbanizam i komunalne poslove
	5. Izvještaj o izvršenim procjenama nepokretnosti za 2013. godinu	Komisija zaproc.nepok.	Komisija za proc.nepokr.
	6. Izvještaj o načinu korištenja dobara u općoj upotrebi datih u zakup	Općinski načelnik	Služba za geodetske i imov.pravne poslove
	7. Izvještaj o razvoju turizma na području općine Gradačac, sa prijedlogom mjera i aktivnosti koje treba poduzeti za što uspješniju turističku sezonu 2014.godinu	Općinski načelnik	Služba za urbanizam i komunalne poslove
	8. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2013. godinu	Općinsko pravobranilaštvo	Općinsko pravobranilaštvo
	9. Izvještaj o radu inspekcijskih službi za 2013.godinu	Općinski načelnik	Služba za opću upravu i inspekcijski nadzor
	10. Izvještaj o stanju lokalnih kategorisanih i nekategorisanih puteva na području općine Gradačac sa planom popravke i sanacije.	Općinski načelnik	Sl. za privredu,budžet i finan.

1	2	3	4
FEBRUAR	1. Odluka o osnivanju mjesnih zajednica preuzimanjem prava osnivača nad postojećim mjesnim zajednicama	Općinski načelnik	Sl. za društ.djelat. i BiZ
	2. Stanje poljoprivrednog i šumskog zemljišta u vlasništvu općine Gradačac sa prijedlogom mjera	Općinski načelnik	Sl. za privredu,budžet i finan.
	3. Odluka o visini naknade za izdavanje u zakup poslovnih zgrada, prostorija i parkinga za 2014. godinu.	Općinski načelnik	Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove
	4. Odluka o visini rente po m2 korisne površine građevine koja će se graditi na gradskom građevinskom zemljištu.	Općinski načelnik	Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove
	5. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine m2 korisne stambene površine na području općine.	Općinski načelnik	Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove
	6. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u općini Gradačac za period 01.01. – 31.1. 2013. godine	Općinski načelnik	Služba za opću pravu i inspekcijski nadzor
	7. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2013.godinu	Kolegij OV	Stručna služba OV i ON

Ekon.kod	Vrsta izdataka	IZNOS
1	2	3
	613324/2 Zimska služba	*260.000,00*
613329	Ostale komunalne usluge	35.000,00
	613329/1 Ostale komunalne usluge	*35.000,00*
613700	**Izdaci za tekuće održavanje**	**220.000,00**
613724	Usluge popravaka i održavanja cesta, željeznica i mostova	190.000,00
	613724/1 Usluge opravke i održavanja puteva	*190.000,00*
613726	Usluge za održavanje ulične rasvjete	30.000,00
613900	***Ugovorene i druge posebne usluge***	***77.020,00***
613914	Usluge reprezentacije	2.500,00
	613914/1 Usluge reprezentacije	2.500,00
613915	Ostale stručne usluge	14.000,00
	613915/1Ostale stručne usluge (nadzor, vještačenje)	14.000,00
613922	Usluge stručnog obrazovanja	1.000,00
613961	Zatezne kamate	500,00
613974	Izdaci za rad komisija	42.500,00
	613974/4 Komisije za tehnički prijem objekata	42.500,00
613976	Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada	3.800,00
	613976/1 Izdaci po osnovu ugovora o djelu	3.800,00
613983	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	230,00
613986	Doprinosi za ZO na naknade za paušale,komisije i ugovore	2.140,00
613987	Doprinos za PIO na naknade za paušale,komisije i ugovore	3.210,00
613988	Porez na dohodak na naknade za paušale,komisije i ugovore	5.140,00
613991	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	2.000,00
	613991/1 ostale nespomenute usluge i dažbine	2.000,00
	3 Općinsko pravobranilaštvo - broj zaposlenih: 2	
600000	**R A S H O D I**	**123.190,00**
610000	**TEKUĆI RASHODI**	**123.190,00**
611000	**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**80.730,00**
611100	***Bruto plaće i naknade plaće***	***60.510,00***
611111	Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	41.750,00
611131	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	10.290,00
611132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	7.560,00
611133	Doprinosi za zapošljavanje	910,00
611200	***Naknade troškova zaposlenih***	***20.220,00***
611211	Naknade za prevoz s posla i na posao	440,00
611221	Naknade za topli obrok tijekom rada	3.520,00
611224	Regres za godišnji odmor	1.200,00
611225	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	13.560,00
611227	Pomoć u slučaju smrti	1.500,00
612000	**Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi**	**6.560,00**
612111	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	3.630,00
612112	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.420,00
612113	Doprinosi za zapošljavanje	300,00
612219	Ostali doprinosi	210,00
613000	**Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge**	**35.900,00**
613100	***Putni troškovi***	***200,00***
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	200,00

Ekon.kod	Vrsta izdataka	IZNOS
1	2	3
613400	***Nabava materijala i sitnog inventara***	***2.700,00***
613411	Izdaci za obrasce i papir	500,00
613412	Izdaci za kompjutorski materijal	500,00
613413	Izdaci za obrazovanje kadrova	1.000,00
613416	Sitni inventar	500,00
613419	Izdaci za ostali administrativni materijal	200,00
613900	**Ugovorene i druge posebne usluge**	**33.000,00**
613914	Usluge reprezentacije	500,00
	613914/1 Usluge reprezentacije	500,00
613961	Zatezne kamate	2.500,00
613962	Troškovi spora	30.000,00

Član 6.

Prema funkcionalnoj klasifikaciji ukupni izdaci u budžetu za 2014.godinu mogu se vidjeti u slijedećem pregledu:

Tabela br.5

Funkcija	Opis funkcije	Iznos
	Ukupan budžet	**12.304.210,00**
0111	Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske politike	4.023.380,00
0311	Vatrogasna zaštita	277.000,00
0341	Civilna zaštita	93.240,00
0411	Pretškolsko obrazovanje	235.140,00
0461	Obrazovanje (stipendije i grantovi školama)	100.300,00
0631	Socijalna pomoć	434.800,00
0711	Poslovi stambenog i komunalnog razvoja	4.406.890,00
0741	Ulična rasvjeta	150.100,00
0751	Komunalane usluge-Čišćenje i zimsko održavanje	515.000,00
0752	Održavanje puteva	190.000,00
0753	Protivgradna zaštita	55.000,00
0811	Sport	264.000,00
0821	Kultura	360.480,00
0841	Religija	29.500,00
1411	Otplata duga	710.280,00
1421	Transferi MZ	175.000,00
1431	Udruženje građana	266.900,00
1432	Sufinsiranje projekata nevladinih organizacija	17.200,00

Član 7.

Iznos tekuće rezerve budžeta utvrđuje se u visini od 0,37 % budžetskih prihoda bez primitaka.

Član 8.

Ovaj budžet stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u «Službenom glasniku općine Gradačac» i važi za fiskalnu 2014.godinu.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
-Općinsko vijeće-

Broj: 01-05-306/13
Datum: 26.12.2013. god.
Gradačac

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nedžad Šećić, s.r.

II TEMATSKI DIO

	DNEVNI RED – TEMATSKE CJELINE	PREDLAGAČ	OBRAĐIVAČ
1	2	3	4
JANUAR	1. Odluka o općinskim administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksi	Općinski načelnik	Služba za opću upravu i inspekcijski nadzor
	2. Odluka o visini zakupnine za izdavanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta radi korištenja objekata privremenog karaktera za 2014. godinu.	Općinski načelnik	Služba za urbanizam i komunalne poslove
	3. Odluka o visini naknade za korištenje dijela javne površine na području općine Gradačac za 2014.godinu.	Općinski načelnik	Služba za urbanizam i komunalne poslove
	4. Program rada javnih ustanova u 2014.godini.	Općinski načelnik	Upravni odbor JU
	5. Program rada javnih preduzeća u 2014. godini.	Općinski načelnik	Upravni odbor JP
	6. Izvještaj o deminiranju i prikupljanju neeksplodiranih ubojnih sredstava na području općine Gradačac sa prijedlogom mjera.	Općinski načelnik	Služba civilne zaštite

4.

Na osnovu člana 13.zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH», broj 49/06 51/09) i člana 24. Statuta Općine Gradačac («Službeni glasnik općine Gradačac», broj 4/08), Općinsko vijeće općine Gradačac, na 10. sjednici održanoj 26. 12. 2013.godine donosi,

O D L U K U
o davanju saglasnosti na sklapanje ugovora o dozvoljenom prekoračenju na transakcijskom računu

I

Ovom Odlukom daje se saglasnost Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora sa NLB Bankom o dozvoljenom prekoračenju na transakcijskom računu budžeta općine Gradačac u iznosu od 300.000,00 KM.

II

Prekoračenje iz tačke I ove Odluke koristit će se po potrebi za održavanje tekuće likvidnosti budžeta općine Gradačac.

III

Dozvoljeno prekoračenje iz tačke I ove Odluke odobrava se uz kamatnu stopu od 5,45% godišnje fiksno, na iznos povučenih sredstava na kraju dana. Naknada za obradu kredita iznosi 0,30% jednokratno, prije odobrenja prekoračenja.

Opšti uslovi iz ove Odluke i ostali uslovi dozvoljenog prekoračenja regulisat će se posebnim Ugovorom o dozvoljenom prekoračenju, koji će sa NLB Bankom zaključiti Općinski načelnik.

IV

Korištenje dozvoljenog prekoračenja iz tačke I ove Odluke se odobrava na period do godinu dana (1 godina) uz mogućnost produženja.

Datum dospijeća, odnosno rok za povrat sredstava iz tačke I ove Odluke je 31.12.2014.godine.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku» općine Gradačac.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČA
-Općinsko vijeće-

Broj:01-05-308 /2013.
Datum:26.12.2013.god.
G r a d a č a c

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nedžad Šećić, s.r.

5.

Na osnovu člana 24. Statuta općine Gradačac ("Sl. glasnik općine Gradačac", broj: 4/08 i 5/12) na prijedlog Kolegija Općinskog vijeća, Općinsko vijeće Gradačac, na 10. sjednici od 26. 12. 2013. godine, d o n o s i

PROGRAM RADA Općinskog vijeća Gradačac za 2014. godinu

I UVODNI DIO

Programom rada Općinskog vijeća Gradačac za 2014. godinu utvrđuju se sadržaji i pitanja koja će se razmatrati na sjednicama Općinskog vijeća Gradačac, kao predstavničkog tijela općine Gradačac, kao i obrađivači sadržaja i rokovi za razmatranje istih.

U 2014.godini Općinsko vijeće će djelovati u uslovima ekonomske krize, koja podrazmijeva preduzimanje mjera na stabilizaciji financijskih tokova i obezbjeđenja funkcionisanja svih segmenata društvenog života i povoljnog ambijenta življenja građana i razvoja u pojedinim oblastima.

3.

Na osnovu člana 5., a u vezi sa članovima od 25 do 36 Zakona o budžetima u Federaciji BiH («Službene novine Federacije BiH» broj 19/06) i člana 24.stav 3. Statuta općine Gradačac («Službeni glasnik općine Gradačac»,broj 4/08), Općinsko vijeće općine Gradačac na 10. sjednici održanoj 26. 12. 2013. godine, donosi

O D L U K U
o izvršenju Budžeta općine Gradačac za 2014.godinu

I-OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet)
Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka budžeta općine Gradačac (u daljem tekstu: Budžet), izvršenje Budžeta, prioriteti finansiranja i izmirenja obaveza, te prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

Član 2.

(Struktura budžeta)
Budžet se sastoji od općeg i posebnog dijela.
Opći dio Budžeta čini račun prihoda i rashoda i račun kapitalnih ulaganja.
Poseban dio Budžeta sastoji se od plana rashoda budžetskih korisnika.

Član 3.

(Pojam)
Budžet je procjena godišnjih iznosa prihoda i primitaka i utvrđenog iznosa rashoda i izdataka, koju donosi Općinsko vijeće općine Gradačac.
Izrada i izvršenje Budžeta zasniva se na načelima zakonitosti, efikasnosti, ekonomičnosti i transparentnosti.

Član 4.

(Važenje)
Budžet se donosi i važi za fiskalnu 2014.godinu (u daljem tekstu:fiskalna godina).
Fiskalna godina počinje 1.januara, a završava 31.decembra 2014.godine.

Član 5.

(Evidencije)
Transakcije svih prihoda i izdataka i poslovne aktivnosti iz Budžeta evidentiraju se u skladu sa federalnim propisima u pomoćnim i *Glavnoj knjizi Budžeta*.

Član 6.

(Izdaci)
Budžetski izdaci podmiruju se iz prihoda i primitaka utvrđenih ovom Odlukom.
Sa budžetskog računa ne smiju se isplaćivati izdaci koji nisu planirani Budžetom.

Član 7.

(Uplata prihoda)
Svi javni prihodi i primici Budžeta uplaćuju se na depozitni račun javnih prihoda Budžeta općine i iskazuju se po izvorima iz kojih potiču.

Član 8.

(Mjere privremenog obustavljanja od izvršenja)
Budžet mora biti uravnotežen tako da ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke.
Izuzetno, ako se u toku budžetske godine zbog nastanka novih obaveza za Budžet ili promjena privrednih kretanja povećaju rashodi i/ili izdaci, odnosno smanje prihodi i/ili primici budžeta, Općinski načelnik može donijeti odluku o obustavljanju od izvršenja pojedinih rashoda i/ili izdataka u trajanju od 45 dana.
Mjerama privremenog obustavljanja izvršavanja Općinski načelnik može:
1.zaustaviti preuzimanje obaveza i/ili
2. predložiti produženje ugovorenih rokova plaćanja

Član 9.

(Izmjene i dopune Budžeta)
Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršenja Budžeta, Budžet ne uravnoteži, Općinski načelnik mora predložiti Općinskom vijeću izmjene i dopune budžeta, najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršenja budžeta.
Uravnoteženje Budžeta provodi se putem izmjena i dopuna Budžeta po postupku za donošenje Budžeta.

II-IZVRŠENJE BUDŽETA

Član 10.

(Osiguravanje sredstava korisnicima)
Sredstva Budžeta osiguravaju se budžetskim korisnicima koji su u posebnom dijelu Budžeta određeni za nosioce sredstava na pojedinim pozicijama.
Korisnici sredstva koriste samo za namjene koje su određene Budžetom, i to do iznosa utvrđenog za tog budžetskog korisnika.
Donacije i grantovi koji nisu planirani u Budžetu, a ostvare se u toku fiskalne godine, namjenski će se usmjeravati odlukom Općinskog načelnika.

Član 11.

(Javne nabavke)
Postupak nabave roba, vršenja usluga i ustupanja radova korisnici su obavezni vršiti u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br.49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06).

Član 12.

(Mjesečni planovi sredstava)
Budžet se izvršava na osnovu mjesečnog plana raspodjele raspoloživih budžetskih sredstava korisnicima.
Ne može se izvršiti realizacija obaveza korisnika iz narednog mjesečnog plana, dok se ne realizuju prioriteti iz stava 1. ovog člana, koji su odobreni prethodim mjesečnim planom raspodjele sredstava.

Član 13.

(Izvršavanje budžeta)
Odsjek za budžet i finansije, uz suglasnost Općinskog načelnika , izvršava Budžet u skladu sa raspoloživim sredstvima i po utvrđenoj dinamici.
Izuzetno, zbog neusklađenosti priliva sredstava sa utvrđenim planovima raspodjele sredstava, Općinski načelnik može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima vodeći računa o što ravnomjernijem finansiranju korisnika budžeta.

Član 14.

(Prioriteti izvršavanja budžeta)
Budžet će se izvršavati po slijedećim prioritetima:

- plaće i naknade troškova zaposlenih
- izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima
- kapitalne investicije, koje se finansiraju iz namjenskih sredstava
- otplata duga
- transferi javnim ustanovama
- boračka udruženja
- materijalni troškovi, neophodni za rad općinskih službi
- ostali troškovi

Osnovica za obračun plaća i naknada zaposlenika i osnovica za obračun naknada po osnovu paušala za vijećnike Općinskog vijeća općine Gradačac, vrši se u skladu sa važećim zakonskim propisima, koji regulišu ovu oblast u FBiH, kao i važećim podzakonskim aktima, te pravilnicima, usvojenim od strane Općinskog vijeća Gradačac, s tim da visina paušala i naknada za vijećnike i izabrane dužnosnike ostaje u visini paušala i naknada iz prethodne budžetske godine.

Kapitalne investicije, koje se finansiraju iz namjenskih sredstava, evidentiraju se na posebnom transakcijskom računu, čime je omogućeno transparentno upravljanje sredstvima za ove namjene, kao i blagovremena realizacija kapitalnih projekata, finansiranih na ovaj način.

Član 15.

(Naredbodavci)
Naredbodavac za izvršenje Budžeta je Općinski načelnik.

Član 16.

(Budžetska rezerva)
Hitni i nepredviđeni rashodi i izdaci koji se pojave tokom budžetske godine podmiruju se iz sredstava tekuće rezerve utvrđene Budžetom.
Sredstva tekuće rezerve mogu se odobriti budžetskim korisnicima, drugim nivoima vlasti i ostalim korisnicima .
Pod hitnim rashodima i izdacima podrazumijevaju se rashodi i izdaci nastali usljed okolnosti na koje korisnici sredstava nisu mogli uticati, a mogu dovesti do ugrožavanja zdravlja ljudi, materijalnih dobara i funkcionisanja rada kod korisnika sredstava.
Pod nepredviđenim rashodima i izdacima podrazumijevaju se rashodi i izdaci nastali uslijed okolnosti koje korisnici sredstava nisu mogli predvidjeti na početku fiskalne godine, a od interesa su za općinu.

Član 17.

(Odluka o korištenju tekuće rezerve)
Korištenje sredstava tekuće rezerve odobrava Općinski načelnik.
O utrošku sredstava tekuće budžetske rezerve Općinski načelnik izvještava Općinsko vijeće na prvoj narednoj sjednici.

Član 18.

(Raspoređivanje sredstava)
Sredstava Budžeta utvrđena za raspodjelu u obliku transfera za više korisnika ili namjena raspoređuju se po posebnim kriterijima.
Kriterije za raspodjelu tih sredstava utvrđuje Općinski načelnik, na prijedlog općinske službe u čijoj nadležnosti su poslovi iz te oblasti.
Korisnici odobrenih sredstava dužni su izvijestiti nadležnu službu o namjenskom utrošku tih sredstava u roku koji će biti utvrđen u kriterijima za dodjelu sredstava.

Član 19.

(Povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava)
Povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda u tekućoj godini vrši se na teret tih prihoda.
Rješenje o povratu tih prihoda donosi Općinski načelnik.

Član 20.

Općinski načelnik će posebnim aktom regulisati način određivanja i iznos naknada koje nemaju karakter plaće za državne službenike i namještenike u 2014.godini.

III-RAČUNOVODSTVO, NADZOR I IZVJEŠTAVANJE BUDŽETA

Član 21.

(Računovodstvena načela)
Budžetsko računovodstvo zasniva se na računovodstvenim načelima i vodi po načelu dvojnog knjigovodstva.

Član 22.

(Načelo modificiranog nastanka događaja)
Priznavanje prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka provodi se po načelu modificiranog nastanka događaja.
Prihodi i primici se priznaju samo u onom periodu kada su mjerljivi i raspoloživi, tj.kada su uplaćeni na depozitni račun.
Rashodi i izdaci priznaju se u onom periodu kada je obaveza nastala za plaćanje.

Član 23.

(Odgovornost za izvršenje budžeta)
Nadzor nad finansijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem korisnika, te zakonitošću i svrsishodnom upotrebom budžetskih sredstava vrši Općinski načelnik.

Član 24.

(Tromjesečno izvještavanje o izvršenju budžeta)
Općinski načelnik obavezan je tromjesečno dostavljati Općinskom vijeću izvještaj o izvršenju budžeta, koji sadrži :
1. prikaz fiskalnog stanja;
2. komparativni prikaz odobrenih i stvarnih prihoda i rashoda;
3. prijedlog mjera za poboljšanje situacije, po potrebi.

IV-JAVNOST I TRANSPARENTNOST BUDŽETA

Član 25.

U cilju obavještavanja javnosti o upravljanju javnim prihodima Budžet, Odluka o izvršenju Budžeta općine Gradačac za 2014.godinu i ostali dokumenti vezani za izvršenje Budžeta, objavljivat će se u Službenom glasniku općine Gradačac, a u skladu sa članom 76. akona o budžetima u FBiH.

V-PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 26.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom, a tiču se načina izrade, donošenja, izvršenja Budžeta, zaduživanja, duga, računovodstva, nadzora, izvještavanja i revizije Budžeta, primjenjivat će se odredbe važećih zakona.

Član 27.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u «Službenom glasniku općine Gradačac».

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRDAČAC
-Općinsko vijeće-

Broj: 01-05-307/13
Datum:26.12.2013.god
Gradačac

PRESJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nedžad Šećić, s.r.